


**Grade 1**



**TERM 1**



**HL SEP**



**WORKSHEET**




**PACK**



**LETLAKALATŠHOMO LA LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 3**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Sekolo sa gago		






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Wena o le sekolong		






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  a         </div> </div>		






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Jabu		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Ben		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 4**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1b**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA	a	a	b	b
		aba	baba	aba	baba
	THALA	Tseleng ya go ya sekolong			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA	a	b	a	aba
		b	a	b	baba
	THALA	Go tshela mmila ge ke eya sekolong			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA				
		lala	ala	bala	
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago. Ngwala /l/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p> </p> </div> <div style="text-align: center;">  <p> </p> </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>				
		bala	ala	lala	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago.</p>			
					
		bala		lala	

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	e	e	e	e
		ela	bela	lela	bea
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala modumo wa /e/ ka fase ga seswantšho</p>			
					
		e		e	



## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	e	e	e
		ela	lela	bela
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>bea</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lela</p> </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	l	e	l
		bala	ela	bela
	THALA	Olwethu		






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	e	l	e
		lala	lela	ala
	THALA	Olwethu o sekolong		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	b	e	l	a
		bela	bala	lela	ala
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bela         </div> <div style="text-align: center;">  bala         </div> <div style="text-align: center;">  lela         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	l	e	l	a
		ela	ala	lala	leba
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ela         </div> <div style="text-align: center;">  lala         </div> </div>			




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 5**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		bela	lela	bala	ala
	<b>THALA</b>	Ke bomang ka lapeng leabo(mma, koko, buti le nna)			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	l	a	l	a
		l	e	l	a
	<b>THALA</b>	Ke rata go paka khekhe le ba lapa leabo			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	m	m	m
		ema	lema	mema	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	m	m	m
		mela	ema	lema	mema
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /m/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mela</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lema</p> </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	o	o	o	o
		oma	loma	moma	bolela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /o/ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo		
	BITŠA	o	o	o	
		moma	oma	loma	bolela
	THALA	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  moma         </div> <div style="text-align: center;">  bolela         </div> </div>			






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo		
	BITŠA	m	o	m	
		oma	ema	loma	lema
	THALA	Bongi			






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo		
	BITŠA	o	m	o	
		moma	mema	oma	loma
	THALA	Lapa la bo Bongi			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	p	a	l	e	š	o	
	<b>BITŠA</b>	e		m		a				ema
		o		m		a				oma
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.								
										
										mela
										oma




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	p	a	l	e	š	o	
	<b>BITŠA</b>	l		o		m				a
		l		e		m				a
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.								
										
										loma
										lema




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 6**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e		
		m	o	m	a	l	e
	<b>THALA</b>	Ke ya kerekeng le ba lapa lešo.					






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	l	o	m	a		
		l	e	l	a		
	<b>THALA</b>	Motho yo ke mo ratago.					






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	i	i	i	i		
		ima	imela	ila	ile		
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala /i/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i         </div> <div style="text-align: center;">  i         </div> </div>					

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	i	i	i	i
		imela	ima	ila	ile
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		imela	ima		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	d	d	d	d
		dila	madi	ledimo	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala /d/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		d	d		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	d	d
		dila	madi	ledimo
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>madi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ledimo</p> </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	i	d
		dila	ima	madi
	THALA	Bongi		






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	i	d	i
		ile	ledimo	ima
	THALA	Lapa la bo Bongi		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	i	m	a	ima		
		i	l	e	ile		
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.					
							
		madi			ima		




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	d	i	d	i		
		ledimo	ila	dila	a		
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.					
							
		imela			ledimo		




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 7**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	d	i	o	m
		l	e	b	a
	<b>THALA</b>	Mošemane a raga kgwele			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	m	a	d	i
		b	e	l	a
	<b>THALA</b>	Mosetsana a foša kgwele			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	u	u	u
		dula	bula	mabu	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	u	u	u
		dula	bula	mabu	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		dula	bula		




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	p	p	p	p
		pula	pelo	pudi	bupi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /p/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		p	p		




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	p	p	p
		pelo	pudi	pula
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>		
				
		pelo	pudi	







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	p	u
		pula	dula	bupi
	<b>THALA</b>	Karabo, Tshepo le Cathy ba kwa go fiša.		

## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	p	u
		dula	bula	pelo
	<b>THALA</b>	Karabo o a rutha		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	p	u	p	u
		pula	bupi	pudi	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bupi         </div> <div style="text-align: center;">  dula         </div> <div style="text-align: center;">  pudi         </div> </div>			



## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	u	p
		pula	dula	duma	pelo
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  pula         </div> <div style="text-align: center;">  pelo         </div> <div style="text-align: center;">  mabu         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 8**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	d	i
		duma	bula	bea	lela
	<b>THALA</b>	Bana ba fofa kgati			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	dila	madi	bolela	moma
		mela	duma	ela	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o a kitima			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	r	r	r
		rema	rera	roma	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /r/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	r	r	r
		rema	rera	roma	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		iri	rema		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	n	n	n	n
		nama	naba	nela	bana
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala /n / ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		n	n		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	n	n	n
		naba	nela	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	naba	rera
	THALA	dirurubele		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	nama	iri
	THALA	dinonyana		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle	
	BITŠA	r	e	m	a
		nama	naba	iri	roma
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  rera         </div> <div style="text-align: center;">  bana         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle	
	BITŠA	r	o	m	a
		naba	nama	iri	rera
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> <div style="text-align: center;">  rema         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 9**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	o
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	Mošemane o a myemyela			








**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	aba	ela	ema	oma
		dula	pula	rema	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o nyamile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	bala	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  b         </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	baba	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>   <p>aba</p>   <p>baba</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	m	o	i	d
		ema	oma	imela	pudi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ goba /o/ ka fase ga seswantšho.</p>  <p>m</p>  <p>o</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	o	m	d	i
		oma	madi	dila	ila
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ema</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>loma</p> </div> </div>			



## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	a	b	m	o
		aba	baba	ema	oma
	THALA	Dan			







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	m	o	a	b
		lema	moma	aba	baba
	THALA	Morutiši wa Dan.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		bela	madi	bolela	




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	bea	lela	oma	mema
		moma	mala	dila	ila
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		mema	oma	lala	




**ETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 10**


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	l	n	p	o
		m	o	d	i
	THALA	Ngwana a tšhogile.			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	bea	lela	moma	bolela
		mema	bolela	mala	loma
	THALA	Mosetsana a thabile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	u	p	r	n
		dula	pula	rera	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ goba /p/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  u         </div> <div style="text-align: center;">  p         </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	p	u	n	r
		pelo	pula	naba	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		pelo	bula		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	p	u	n	r
		pudi	bupi	nama	bana
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /n/ goba /r/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		n	r		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	n	r	p	u
		naba	roma	pula	dula
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		bana		iri	

## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pudi	mabu	rera	rema
	THALA	Buhlebendalo			







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pula	bula	rema	naba
	THALA	Buhlebendalo o nyamile.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	u
		m	o	l	e
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bupi         </div> <div style="text-align: center;">  mabu         </div> <div style="text-align: center;">  naba         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	duma	dula	pula	mema
		roma	mala	rera	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  dula         </div> <div style="text-align: center;">  pudi         </div> <div style="text-align: center;">  bula         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LA LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 3**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Sekolo sa gago		






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Wena o le sekolong		






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b         </div> <div style="text-align: center;">  b         </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Jabu		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Ben		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 4**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1b**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	b
		aba	baba	aba
	THALA	Tseleng ya go ya sekolong		






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	b	a
		b	a	b
	THALA	Go tshela mmila ge ke eya sekolong		






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	l	l	l
		lala	ala	bala
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago. Ngwala /l/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>				
		bala	ala	lala	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago.</p>			
					
		bala	lala		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	e	e	e	e
		ela	bela	lela	bea
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala modumo wa /e/ ka fase ga seswantšho</p>			
					
		e	e		



## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	e	e	e
		ela	lela	bela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>bea</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lela</p> </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	l	e	l
		bala	ela	bela
	<b>THALA</b>	Olwethu		






## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	e	l	e
		lala	lela	ala
	<b>THALA</b>	Olwethu o sekolong		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	b	e	l	a
		bela	bala	lela	ala
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bela         </div> <div style="text-align: center;">  bala         </div> <div style="text-align: center;">  lela         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	l	e	l	a
		ela	ala	lala	leba
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ela         </div> <div style="text-align: center;">  lala         </div> </div>			




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 5**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	
		bela	lela	bala	ala
	<b>THALA</b>	Ke bomang ka lapeng leabo(mma, koko, buti le nna)			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	l	a	l	
		l	e	l	a
	<b>THALA</b>	Ke rata go paka khekhe le ba lapa leabo			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	m	m	
		ema	lema	mema	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	m	m	m
		mela	ema	lema	mema
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /m/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mela         </div> <div style="text-align: center;">  lema         </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	o	o	o	o
		oma	loma	moma	bolela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /o/ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o         </div> <div style="text-align: center;">  o         </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo		
	BITŠA	o	o	o	
		moma	oma	loma	bolela
	THALA	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  moma         </div> <div style="text-align: center;">  bolela         </div> </div>			






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo		
	BITŠA	m	o	m	
		oma	ema	loma	lema
	THALA	Bongi			






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo		
	BITŠA	o	m	o	
		moma	mema	oma	loma
	THALA	Lapa la bo Bongi			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o	
	<b>BITŠA</b>	e		m		a		ema
		o		m		a		oma
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.						
								
				mela				oma




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o	
	<b>BITŠA</b>	l		o		m		a
		l		e		m		a
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.						
								
				loma				lema




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 6**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e		
		m	o	m	a	l	e
	<b>THALA</b>	Ke ya kerekeng le ba lapa lešo.					






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	l	o	m	a		
		l	e	l	a		
	<b>THALA</b>	Motho yo ke mo ratago.					






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	i	i	i	i		
		ima	imela	ila	ile		
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala /i/ka fase ga seswantšho.					
		 i		 i			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	i	i	i	i
		imela	ima	ila	ile
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		imela	ima		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	d	d	d	d
		dila	madi	ledimo	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala /d/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		d	d		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	d	d
		dila	madi	ledimo
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>madi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ledimo</p> </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	i	d
		dila	ima	madi
	THALA	Bongi		






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	i	d	i
		ile	ledimo	ima
	THALA	Lapa la bo Bongi		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	i	m	a	ima
		i	l	e	ile
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>madi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ima</p> </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	d	i	d	i
		ledimo	ila	dila	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>imela</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ledimo</p> </div> </div>			




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 7**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	d	i	o	m
		l	e	b	a
	<b>THALA</b>	Mošemane a raga kgwele			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	m	a	d	i
		b	e	l	a
	<b>THALA</b>	Mosetsana a foša kgwele			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	u	u	u
		dula	bula	mabu	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	u	u
		dula	bula	mabu
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>		
				
		dula	bula	




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	p	p	p
		pula	pelo	pudi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /p/ka fase ga seswantšho.</p>		
				
		p	p	




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	p	p	p
		pelo	pudi	pula
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>		
				
		pelo	pudi	







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	p	u
		pula	dula	bupi
	<b>THALA</b>	Karabo, Tshepo le Cathy ba kwa go fiša.		

## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	p	u
		dula	bula	pelo
	<b>THALA</b>	Karabo o a rutha		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	p	u	p	u
		pula	bupi	pudi	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bupi         </div> <div style="text-align: center;">  dula         </div> <div style="text-align: center;">  pudi         </div> </div>			



## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	u	p
		pula	dula	duma	pelo
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  pula         </div> <div style="text-align: center;">  pelo         </div> <div style="text-align: center;">  mabu         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 8**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	d	i
		duma	bula	bea	lela
	<b>THALA</b>	Bana ba fofa kgati			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	dila	madi	bolela	moma
		mela	duma	ela	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o a kitima			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	r	r	r
		rema	rera	roma	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /r/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	r	r	r
		rema	rera	roma	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		iri	rema		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	n	n	n	n
		nama	naba	nela	bana
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala /n / ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		n	n		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	n	n	n
		naba	nela	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	naba	rera
	THALA	dirurubele		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	nama	iri
	THALA	dinonyana		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle	
	BITŠA	r	e	m	a
		nama	naba	iri	roma
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  rera         </div> <div style="text-align: center;">  bana         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle	
	BITŠA	r	o	m	a
		naba	nama	iri	rera
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> <div style="text-align: center;">  rema         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 9**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	o
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	Mošemane o a myemyela			








**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	aba	ela	ema	oma
		dula	pula	rema	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o nyamile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	bala	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  b         </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	baba	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>   <p>aba</p>   <p>baba</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	m	o	i	d
		ema	oma	imela	pudi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ goba /o/ ka fase ga seswantšho.</p>  <p>m</p>  <p>o</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	o	m	d	i
		oma	madi	dila	ila
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ema</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>loma</p> </div> </div>			



## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	a	b	m	o
		aba	baba	ema	oma
	THALA	Dan			







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	m	o	a	b
		lema	moma	aba	baba
	THALA	Morutiši wa Dan.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		bela	madi	bolela	




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	bea	lela	oma	mema
		moma	mala	dila	ila
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		mema	oma	lala	




**ETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 10**


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	l	n	p	o
		m	o	d	i
	THALA	Ngwana a tšhogile.			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	bea	lela	moma	bolela
		mema	bolela	mala	loma
	THALA	Mosetsana a thabile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	u	p	r	n
		dula	pula	rera	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ goba /p/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  u         </div> <div style="text-align: center;">  p         </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	p	u	n	r
		pelo	pula	naba	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		pelo	bula		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	p	u	n	r
		pudi	bupi	nama	bana
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /n/ goba /r/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		n	r		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	n	r	p	u
		naba	roma	pula	dula
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		bana		iri	

## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pudi	mabu	rera	rema
	THALA	Buhlebendalo			







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pula	bula	rema	naba
	THALA	Buhlebendalo o nyamile.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	u
		m	o	l	e
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bupi         </div> <div style="text-align: center;">  mabu         </div> <div style="text-align: center;">  naba         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	duma	dula	pula	mema
		roma	mala	rera	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  dula         </div> <div style="text-align: center;">  pudi         </div> <div style="text-align: center;">  bula         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LA LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 3**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Sekolo sa gago		






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Wena o le sekolong		






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Jabu		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Ben		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 4**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1b**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA	a	a	b	b
		aba	baba	aba	baba
	THALA	Tseleng ya go ya sekolong			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA	a	b	a	aba
		b	a	b	baba
	THALA	Go tshela mmila ge ke eya sekolong			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA	l	l	l	l
		lala	ala	bala	
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago. Ngwala /l/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>				
		bala	ala	lala	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago.</p>			
					
		bala		lala	

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	e	e	e	e
		ela	bela	lela	bea
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala modumo wa /e/ ka fase ga seswantšho</p>			
					
		e		e	



## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	e	e	e
		ela	lela	bela
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               bea         </div> <div style="text-align: center;">               lela         </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	l	e	l
		bala	ela	bela
	THALA	Olwethu		






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	e	l	e
		lala	lela	ala
	THALA	Olwethu o sekolong		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	b	e	l	a
		bela	bala	lela	ala
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bela         </div> <div style="text-align: center;">  bala         </div> <div style="text-align: center;">  lela         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	l	e	l	a
		ela	ala	lala	leba
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ela         </div> <div style="text-align: center;">  lala         </div> </div>			




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 5**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		bela	lela	bala	ala
	<b>THALA</b>	Ke bomang ka lapeng leabo(mma, koko, buti le nna)			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	l	a	l	a
		l	e	l	a
	<b>THALA</b>	Ke rata go paka khekhe le ba lapa leabo			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	m	m	m
		ema	lema	mema	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	m	m	m
		mela	ema	lema	mema
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /m/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mela</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lema</p> </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	o	o	o	o
		oma	loma	moma	bolela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /o/ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo		
	BITŠA	o	o	o	
		moma	oma	loma	bolela
	THALA	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  moma         </div> <div style="text-align: center;">  bolela         </div> </div>			






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo		
	BITŠA	m	o	m	
		oma	ema	loma	lema
	THALA	Bongi			






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo		
	BITŠA	o	m	o	
		moma	mema	oma	loma
	THALA	Lapa la bo Bongi			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o	
	<b>BITŠA</b>	e		m		a		ema
		o		m		a		oma
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.						
								
				mela				oma




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o	
	<b>BITŠA</b>	l		o		m		a
		l		e		m		a
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.						
								
				loma				lema




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 6**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e		
		m	o	m	a	l	e
	<b>THALA</b>	Ke ya kerekeng le ba lapa lešo.					






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	l	o	m	a		
		l	e	l	a		
	<b>THALA</b>	Motho yo ke mo ratago.					






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	i	i	i	i		
		ima	imela	ila	ile		
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala /i/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i         </div> <div style="text-align: center;">  i         </div> </div>					

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	i	i	i	i
		imela	ima	ila	ile
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		imela	ima		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	d	d	d	d
		dila	madi	ledimo	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala /d/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		d	d		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	d	d
		dila	madi	ledimo
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>madi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ledimo</p> </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	i	d
		dila	ima	madi
	THALA	Bongi		






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	i	d	i
		ile	ledimo	ima
	THALA	Lapa la bo Bongi		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	šo	
	<b>BITŠA</b>	i		m		a	ima
		i		l		e	ile
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.					
							
		madi			ima		




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	šo	
	<b>BITŠA</b>	d		i		d	i
		ledimo		ila		dila	a
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.					
							
		imela			ledimo		




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 7**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	d	i	o	m
		l	e	b	a
	<b>THALA</b>	Mošemane a raga kgwele			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	m	a	d	i
		b	e	l	a
	<b>THALA</b>	Mosetsana a foša kgwele			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	u	u	u
		dula	bula	mabu	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	u	u
		dula	bula	mabu
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>		
				
		dula	bula	




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	p	p	p
		pula	pelo	pudi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /p/ka fase ga seswantšho.</p>		
				
		p	p	




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	p	p	p
		pelo	pudi	pula
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>		
				
		pelo	pudi	







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	p	u
		pula	dula	bupi
	<b>THALA</b>	Karabo, Tshepo le Cathy ba kwa go fiša.		

## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	p	u
		dula	bula	pelo
	<b>THALA</b>	Karabo o a rutha		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	p	u	p	u
		pula	bupi	pudi	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bupi         </div> <div style="text-align: center;">  dula         </div> <div style="text-align: center;">  pudi         </div> </div>			



## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	u	p
		pula	dula	duma	pelo
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  pula         </div> <div style="text-align: center;">  pelo         </div> <div style="text-align: center;">  mabu         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 8**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	d	i
		duma	bula	bea	lela
	<b>THALA</b>	Bana ba fofa kgati			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	dila	madi	bolela	moma
		mela	duma	ela	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o a kitima			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	r	r	r
		rema	rera	roma	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /r/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	r	r	r
		rema	rera	roma	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		iri	rema		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	n	n	n	n
		nama	naba	nela	bana
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala /n / ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		n	n		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	n	n	n
		naba	nela	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	naba	rera
	THALA	dirurubele		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	nama	iri
	THALA	dinonyana		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle	
	BITŠA	r	e	m	a
		nama	naba	iri	roma
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  rera         </div> <div style="text-align: center;">  bana         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle	
	BITŠA	r	o	m	a
		naba	nama	iri	rera
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> <div style="text-align: center;">  rema         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 9**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	o
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	Mošemane o a myemyela			








**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	aba	ela	ema	oma
		dula	pula	rema	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o nyamile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	bala	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  b         </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	baba	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>   <p>aba</p>   <p>baba</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	m	o	i	d
		ema	oma	imela	pudi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ goba /o/ ka fase ga seswantšho.</p>  <p>m</p>  <p>o</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	o	m	d	i
		oma	madi	dila	ila
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ema</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>loma</p> </div> </div>			



## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	a	b	m	o
		aba	baba	ema	oma
	THALA	Dan			







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	m	o	a	b
		lema	moma	aba	baba
	THALA	Morutiši wa Dan.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		bela	madi	bolela	




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	bea	lela	oma	mema
		moma	mala	dila	ila
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		mema	oma	lala	




**ETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 10**


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	l	n	p	o
		m	o	d	i
	THALA	Ngwana a tšhogile.			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	bea	lela	moma	bolela
		mema	bolela	mala	loma
	THALA	Mosetsana a thabile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	u	p	r	n
		dula	pula	rera	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ goba /p/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  u         </div> <div style="text-align: center;">  p         </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	p	u	n	r
		pelo	pula	naba	iri
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.			
					
		pelo	bula		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	p	u	n	r
		pudi	bupi	nama	bana
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /n/ goba /r/ka fase ga seswantšho.			
					
		n	r		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	n	r	p	u
		naba	roma	pula	dula
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>bana</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>iri</p> </div> </div>			

## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pudi	mabu	rera	rema
	THALA	Buhlebendalo			







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pula	bula	rema	naba
	THALA	Buhlebendalo o nyamile.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	u
		m	o	l	e
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bupi         </div> <div style="text-align: center;">  mabu         </div> <div style="text-align: center;">  naba         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	duma	dula	pula	mema
		roma	mala	rera	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  dula         </div> <div style="text-align: center;">  pudi         </div> <div style="text-align: center;">  bula         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LA LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 3**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Sekolo sa gago		






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Wena o le sekolong		






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b         </div> <div style="text-align: center;">  b         </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Jabu		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Ben		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p>		
				
		a	b	b




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p>		
				
		b	b	b




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 4**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1b**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA	a	a	b	b
		aba	baba	aba	baba
	THALA	Tseleng ya go ya sekolong			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA	a	b	a	aba
		b	a	b	baba
	THALA	Go tshela mmila ge ke eya sekolong			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA				
		lala	ala	bala	
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago. Ngwala /l/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p> </p> </div> <div style="text-align: center;">  <p> </p> </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>				
		bala	ala	lala	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago.</p>			
					
		bala	lala		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	e	e	e	e
		ela	bela	lela	bea
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala modumo wa /e/ ka fase ga seswantšho</p>			
					
		e	e		



## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	e	e	e
		ela	lela	bela
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>bea</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lela</p> </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	l	e	l
		bala	ela	bela
	THALA	Olwethu		






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	e	l	e
		lala	lela	ala
	THALA	Olwethu o sekolong		




## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	b	e	l	a
		bela	bala	lela	ala
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bela         </div> <div style="text-align: center;">  bala         </div> <div style="text-align: center;">  lela         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	l	e	l	a
		ela	ala	lala	leba
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ela         </div> <div style="text-align: center;">  lala         </div> </div>			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		bela	lela	bala	ala
	<b>THALA</b>	Ke bomang ka lapeng leabo(mma, koko, buti le nna)			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	l	a	l	a
		l	e	l	a
	<b>THALA</b>	Ke rata go paka khekhe le ba lapa leabo			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	m	m	m
		ema	lema	mema	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	m	m	m
		mela	ema	lema	mema
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /m/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mela</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lema</p> </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	o	o	o	o
		oma	loma	moma	bolela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /o/ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo	
	<b>BITŠA</b>	o	o	o
		moma	oma	loma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  moma         </div> <div style="text-align: center;">  bolela         </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo	
	<b>BITŠA</b>	m	o	m
		oma	ema	loma
	<b>THALA</b>	Bongi		






## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo	
	<b>BITŠA</b>	o	m	o
		moma	mema	loma
	<b>THALA</b>	Lapa la bo Bongi		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o	
	<b>BITŠA</b>	e		m		a		ema
		o		m		a		oma
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.						
								
				mela				oma




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o	
	<b>BITŠA</b>	l		o		m		a
		l		e		m		a
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.						
								
				loma				lema




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 6**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e		
		m	o	m	a	l	e
	<b>THALA</b>	Ke ya kerekeng le ba lapa lešo.					






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	l	o	m	a		
		l	e	l	a		
	<b>THALA</b>	Motho yo ke mo ratago.					






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	i	i	i	i		
		ima	imela	ila	ile		
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala /i/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i         </div> <div style="text-align: center;">  i         </div> </div>					

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	i	i	i	i
		imela	ima	ila	ile
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		imela	ima		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	d	d	d	d
		dila	madi	ledimo	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala /d/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		d	d		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	d	d
		dila	madi	ledimo
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>madi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ledimo</p> </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	i	d
		dila	ima	madi
	THALA	Bongi		






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	i	d	i
		ile	ledimo	ima
	THALA	Lapa la bo Bongi		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	
	<b>BITŠA</b>	i		m		a	ima
		i		l		e	ile
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.					
							
		madi			ima		




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	
	<b>BITŠA</b>	d		i		d	i
		l	e	d		i	a
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.					
							
		imela			ledimo		




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 7**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	d	i	o	m
		l	e	b	a
	<b>THALA</b>	Mošemane a raga kgwele			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	m	a	d	i
		b	e	l	a
	<b>THALA</b>	Mosetsana a foša kgwele			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	u	u	u
		dula	bula	mabu	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	u	u	u
		dula	bula	mabu	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		dula	bula		




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	p	p	p	p
		pula	pelo	pudi	bupi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /p/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		p	p		




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	p	p	p
		pelo	pudi	pula
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>		
				
		pelo	pudi	







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	p	u
		pula	dula	bupi
	<b>THALA</b>	Karabo, Tshepo le Cathy ba kwa go fiša.		

## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	p	u
		dula	bula	pelo
	<b>THALA</b>	Karabo o a rutha		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	p	u	p	u
		pula	bupi	pudi	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bupi         </div> <div style="text-align: center;">  dula         </div> <div style="text-align: center;">  pudi         </div> </div>			



## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	u	p
		pula	dula	duma	pelo
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  pula         </div> <div style="text-align: center;">  pelo         </div> <div style="text-align: center;">  mabu         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 8**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	d	i
		duma	bula	bea	lela
	<b>THALA</b>	Bana ba fofa kgati			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	dila	madi	bolela	moma
		mela	duma	ela	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o a kitima			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	r	r	r
		rema	rera	roma	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /r/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	r	r	r
		rema	rera	roma	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		iri	rema		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	n	n	n	n
		nama	naba	nela	bana
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala /n / ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		n	n		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	n	n	n
		naba	nela	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	naba	rera
	THALA	dirurubele		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	nama	iri
	THALA	dinonyana		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle	
	BITŠA	r	e	m	a
		nama	naba	iri	roma
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  rera         </div> <div style="text-align: center;">  bana         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle	
	BITŠA	r	o	m	a
		naba	nama	iri	rera
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> <div style="text-align: center;">  rema         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 9**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	o
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	Mošemane o a myemyela			








**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	aba	ela	ema	oma
		dula	pula	rema	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o nyamile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	bala	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	baba	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>   <p>aba</p>   <p>baba</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	m	o	i	d
		ema	oma	imela	pudi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ goba /o/ ka fase ga seswantšho.</p>  <p>m</p>  <p>o</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	o	m	d	i
		oma	madi	dila	ila
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ema</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>loma</p> </div> </div>			



## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	a	b	m	o
		aba	baba	ema	oma
	THALA	Dan			







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	m	o	a	b
		lema	moma	aba	baba
	THALA	Morutiši wa Dan.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		bela	madi	bolela	




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	bea	lela	oma	mema
		moma	mala	dila	ila
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		mema	oma	lala	




**ETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 10**

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	l	n	p	o
		m	o	d	i
	THALA	Ngwana a tšhogile.			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	bea	lela	moma	bolela
		mema	bolela	mala	loma
	THALA	Mosetsana a thabile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	u	p	r	n
		dula	pula	rera	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ goba /p/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  u         </div> <div style="text-align: center;">  p         </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	p	u	n	r
		pelo	pula	naba	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		pelo	bula		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	p	u	n	r
		pudi	bupi	nama	bana
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /n/ goba /r/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		n	r		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	n	r	p	u
		naba	roma	pula	dula
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		bana		iri	

## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pudi	mabu	rera	rema
	THALA	Buhlebendalo			







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pula	bula	rema	naba
	THALA	Buhlebendalo o nyamile.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	u
		m	o	l	e
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bupi         </div> <div style="text-align: center;">  mabu         </div> <div style="text-align: center;">  naba         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	duma	dula	pula	mema
		roma	mala	rera	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  dula         </div> <div style="text-align: center;">  pudi         </div> <div style="text-align: center;">  bula         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LA LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 3**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Sekolo sa gago		






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Wena o le sekolong		






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  a         </div> </div>		






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Jabu		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Ben		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 4**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1b**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA	a	a	b	b
		aba	baba	aba	baba
	THALA	Tseleng ya go ya sekolong			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA	a	b	a	aba
		b	a	b	baba
	THALA	Go tshela mmila ge ke eya sekolong			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA				
		lala	ala	bala	
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago. Ngwala /l/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>				
		bala	ala	lala	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago.</p>			
					
		bala	lala		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	e	e	e	e
		ela	bela	lela	bea
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala modumo wa /e/ ka fase ga seswantšho</p>			
					
		e	e		



## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	e	e	e
		ela	lela	bela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>bea</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lela</p> </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	l	e	l
		bala	ela	bela
	<b>THALA</b>	Olwethu		






## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	e	l	e
		lala	lela	ala
	<b>THALA</b>	Olwethu o sekolong		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	b	e	l	a
		bela	bala	lela	ala
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bela         </div> <div style="text-align: center;">  bala         </div> <div style="text-align: center;">  lela         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	l	e	l	a
		ela	ala	lala	leba
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ela         </div> <div style="text-align: center;">  lala         </div> </div>			




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 5**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		bela	lela	bala	ala
	<b>THALA</b>	Ke bomang ka lapeng leabo(mma, koko, buti le nna)			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	l	a	l	a
		l	e	l	a
	<b>THALA</b>	Ke rata go paka khekhe le ba lapa leabo			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	m	m	m
		ema	lema	mema	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	m	m	m
		mela	ema	lema	mema
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /m/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mela</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lema</p> </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	o	o	o	o
		oma	loma	moma	bolela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /o/ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo		
	BITŠA	o	o	o	
		moma	oma	loma	bolela
	THALA	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  moma         </div> <div style="text-align: center;">  bolela         </div> </div>			






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo		
	BITŠA	m	o	m	
		oma	ema	loma	lema
	THALA	Bongi			






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo		
	BITŠA	o	m	o	
		moma	mema	oma	loma
	THALA	Lapa la bo Bongi			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o	
	<b>BITŠA</b>	e		m		a		ema
		o		m		a		oma
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.						
								
								mela oma




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o	
	<b>BITŠA</b>	l		o		m		a
		l		e		m		a
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.						
								
								loma lema




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 6**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l
		m	o	moma
	<b>THALA</b>	Ke ya kerekeng le ba lapa lešo.		






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo	
	<b>BITŠA</b>	l	o	m
		l	e	l
	<b>THALA</b>	Motho yo ke mo ratago.		






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo	
	<b>BITŠA</b>	i	i	i
		ima	imela	ila
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala /i/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i         </div> <div style="text-align: center;">  i         </div> </div>		

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	i	i	i	i
		imela	ima	ila	ile
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		imela	ima		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	d	d	d	d
		dila	madi	ledimo	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala /d/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		d	d		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	d	d
		dila	madi	ledimo
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>madi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ledimo</p> </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	i	d
		dila	ima	madi
	THALA	Bongi		






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	i	d	i
		ile	ledimo	ima
	THALA	Lapa la bo Bongi		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	i	m	a	ima
		i	l	e	ile
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>madi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ima</p> </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	d	i	d	i
		ledimo	ila	dila	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>imela</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ledimo</p> </div> </div>			




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 7**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	d	i	o	m
		l	e	b	a
	<b>THALA</b>	Mošemane a raga kgwele			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	m	a	d	i
		b	e	l	a
	<b>THALA</b>	Mosetsana a foša kgwele			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	u	u	u
		dula	bula	mabu	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	u	u
		dula	bula	mabu
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>		
				
		dula	bula	




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	p	p	p
		pula	pelo	pudi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /p/ka fase ga seswantšho.</p>		
				
		p	p	




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	p	p	p
		pelo	pudi	pula
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>		
				
		pelo	pudi	







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	p	u
		pula	dula	bupi
	<b>THALA</b>	Karabo, Tshepo le Cathy ba kwa go fiša.		

## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	p	u
		dula	bula	pelo
	<b>THALA</b>	Karabo o a rutha		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	p	u	p	u
		pula	bupi	pudi	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bupi         </div> <div style="text-align: center;">  dula         </div> <div style="text-align: center;">  pudi         </div> </div>			



## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	u	p
		pula	dula	duma	pelo
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  pula         </div> <div style="text-align: center;">  pelo         </div> <div style="text-align: center;">  mabu         </div> </div>			


**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 8**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	d	i
		duma	bula	bea	lela
	<b>THALA</b>	Bana ba fofa kgati			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	dila	madi	bolela	moma
		mela	duma	ela	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o a kitima			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	r	r	r
		rema	rera	roma	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /r/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	r	r	r
		rema	rera	roma	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		iri	rema		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	n	n	n	n
		nama	naba	nela	bana
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala /n / ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		n	n		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	n	n	n
		naba	nela	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	naba	rera
	THALA	dirurubele		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	nama	iri
	THALA	dinonyana		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle	
	BITŠA	r	e	m	a
		nama	naba	iri	roma
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  rera         </div> <div style="text-align: center;">  bana         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle	
	BITŠA	r	o	m	a
		naba	nama	iri	rera
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> <div style="text-align: center;">  rema         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 9**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	o
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	Mošemane o a myemyela			








**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	aba	ela	ema	oma
		dula	pula	rema	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o nyamile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	bala	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  b         </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	baba	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>   <p>aba</p>   <p>baba</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	m	o	i	d
		ema	oma	imela	pudi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ goba /o/ ka fase ga seswantšho.</p>  <p>m</p>  <p>o</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	o	m	d	i
		oma	madi	dila	ila
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ema</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>loma</p> </div> </div>			



## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	a	b	m	o
		aba	baba	ema	oma
	THALA	Dan			







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	m	o	a	b
		lema	moma	aba	baba
	THALA	Morutiši wa Dan.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		bela	madi	bolela	




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	bea	lela	oma	mema
		moma	mala	dila	ila
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		mema	oma	lala	


**ETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 10**

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	l	n	p	o
		m	o	d	i
	THALA	Ngwana a tšhogile.			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	bea	lela	moma	bolela
		mema	bolela	mala	loma
	THALA	Mosetsana a thabile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	u	p	r	n
		dula	pula	rera	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ goba /p/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  u         </div> <div style="text-align: center;">  p         </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	p	u	n	r
		pelo	pula	naba	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		pelo	bula		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	p	u	n	r
		pudi	bupi	nama	bana
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /n/ goba /r/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		n	r		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	n	r	p	u
		naba	roma	pula	dula
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		bana		iri	

## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pudi	mabu	rera	rema
	THALA	Buhlebendalo			







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pula	bula	rema	naba
	THALA	Buhlebendalo o nyamile.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	u
		m	o	l	e
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>bupi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mabu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>naba</p> </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	duma	dula	pula	mema
		roma	mala	rera	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dula</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pudi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bula</p> </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LA LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 3**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Sekolo sa gago		






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Wena o le sekolong		






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b         </div> <div style="text-align: center;">  b         </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Jabu		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Ben		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p>		
				
		a	b	b




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p>		
				
		b	b	b




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 4**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1b**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA	a	a	b	b
		aba	baba	aba	baba
	THALA	Tseleng ya go ya sekolong			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA	a	b	a	aba
		b	a	b	baba
	THALA	Go tshela mmila ge ke eya sekolong			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA				
		lala	ala	bala	
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago. Ngwala /l/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>				
		bala	ala	lala	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago.</p>			
					
		bala		lala	

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	e	e	e	e
		ela	bela	lela	bea
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala modumo wa /e/ ka fase ga seswantšho</p>			
					
		e		e	



## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	e	e	e
		ela	lela	bela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>bea</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lela</p> </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	l	e	l
		bala	ela	bela
	<b>THALA</b>	Olwethu		






## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	e	l	e
		lala	lela	ala
	<b>THALA</b>	Olwethu o sekolong		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	b	e	l	a
		bela	bala	lela	ala
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bela         </div> <div style="text-align: center;">  bala         </div> <div style="text-align: center;">  lela         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	l	e	l	a
		ela	ala	lala	leba
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ela         </div> <div style="text-align: center;">  lala         </div> </div>			




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 5**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	
		bela	lela	bala	ala
	<b>THALA</b>	Ke bomang ka lapeng leabo(mma, koko, buti le nna)			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	l	a	l	
		l	e	l	a
	<b>THALA</b>	Ke rata go paka khekhe le ba lapa leabo			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	m	m	
		ema	lema	mema	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	m	m	m
		mela	ema	lema	mema
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /m/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mela</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lema</p> </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	o	o	o	o
		oma	loma	moma	bolela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /o/ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo		
	BITŠA	o	o	o	
		moma	oma	loma	bolela
	THALA	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  moma         </div> <div style="text-align: center;">  bolela         </div> </div>			






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo		
	BITŠA	m	o	m	
		oma	ema	loma	lema
	THALA	Bongi			






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo		
	BITŠA	o	m	o	
		moma	mema	oma	loma
	THALA	Lapa la bo Bongi			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o	
	<b>BITŠA</b>	e		m		a		ema
		o		m		a		oma
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.						
								
				mela				oma




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o	
	<b>BITŠA</b>	l		o		m		a
		l		e		m		a
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.						
								
				loma				lema




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 6**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e		
		m	o	m	o	m	a
	<b>THALA</b>	Ke ya kerekeng le ba lapa lešo.					






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	l	o	m	a		
		l	e	l	a		
	<b>THALA</b>	Motho yo ke mo ratago.					






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	i	i	i	i		
		i	m	e	l	a	i
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala /i/ka fase ga seswantšho.					
		 i		 i			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	i	i	i	i
		imela	ima	ila	ile
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		imela	ima		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	d	d	d	d
		dila	madi	ledimo	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala /d/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		d	d		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	d	d
		dila	madi	ledimo
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  madi         </div> <div style="text-align: center;">  ledimo         </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	i	d
		dila	ima	madi
	THALA	Bongi		






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	i	d	i
		ile	ledimo	ima
	THALA	Lapa la bo Bongi		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	i	m	a	ima
		i	l	e	ile
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>madi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ima</p> </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	d	i	d	i
		ledimo	ila	dila	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>imela</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ledimo</p> </div> </div>			




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 7**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	d	i	o	m
		l	e	b	a
	<b>THALA</b>	Mošemane a raga kgwele			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	m	a	d	i
		b	e	l	a
	<b>THALA</b>	Mosetsana a foša kgwele			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	u	u	u
		dula	bula	mabu	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	u	u
		dula	bula	mabu
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>		
				
		dula	bula	




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	p	p	p
		pula	pelo	pudi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /p/ka fase ga seswantšho.</p>		
				
		p	p	




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	p	p	p
		pelo	pudi	pula
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>		
				
		pelo	pudi	







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	p	u
		pula	dula	bupi
	<b>THALA</b>	Karabo, Tshepo le Cathy ba kwa go fiša.		

## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	p	u
		dula	bula	pelo
	<b>THALA</b>	Karabo o a rutha		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	p	u	p	u
		pula	bupi	pudi	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bupi         </div> <div style="text-align: center;">  dula         </div> <div style="text-align: center;">  pudi         </div> </div>			



## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	u	p
		pula	dula	duma	pelo
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  pula         </div> <div style="text-align: center;">  pelo         </div> <div style="text-align: center;">  mabu         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 8**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	d	i
		duma	bula	bea	lela
	<b>THALA</b>	Bana ba fofa kgati			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	dila	madi	bolela	moma
		mela	duma	ela	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o a kitima			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	r	r	r
		rema	rera	roma	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /r/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	r	r	r
		rema	rera	roma	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		iri	rema		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	n	n	n	n
		nama	naba	nela	bana
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala /n / ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		n	n		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	n	n	n
		naba	nela	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	naba	rera
	THALA	dirurubele		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	nama	iri
	THALA	dinonyana		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle	
	BITŠA	r	e	m	a
		nama	naba	iri	roma
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  rera         </div> <div style="text-align: center;">  bana         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle	
	BITŠA	r	o	m	a
		naba	nama	iri	rera
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> <div style="text-align: center;">  rema         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 9**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	o
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	Mošemane o a myemyela			








**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	aba	ela	ema	oma
		dula	pula	rema	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o nyamile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	bala	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  b         </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	baba	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>   <p>aba</p>   <p>baba</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	m	o	i	d
		ema	oma	imela	pudi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ goba /o/ ka fase ga seswantšho.</p>  <p>m</p>  <p>o</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	o	m	d	i
		oma	madi	dila	ila
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ema</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>loma</p> </div> </div>			



## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	a	b	m	o
		aba	baba	ema	oma
	THALA	Dan			







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	m	o	a	b
		lema	moma	aba	baba
	THALA	Morutiši wa Dan.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		bela	madi	bolela	




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	bea	lela	oma	mema
		moma	mala	dila	ila
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		mema	oma	lala	




**ETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 10**


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	l	n	p	o
		m	o	d	i
	THALA	Ngwana a tšhogile.			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	bea	lela	moma	bolela
		mema	bolela	mala	loma
	THALA	Mosetsana a thabile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	u	p	r	n
		dula	pula	rera	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ goba /p/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  u         </div> <div style="text-align: center;">  p         </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	p	u	n	r
		pelo	pula	naba	iri
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.			
					
		pelo	bula		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	p	u	n	r
		pudi	bupi	nama	bana
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /n/ goba /r/ka fase ga seswantšho.			
					
		n	r		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	n	r	p	u
		naba	roma	pula	dula
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		bana		iri	

## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pudi	mabu	rera	rema
	THALA	Buhlebendalo			







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pula	bula	rema	naba
	THALA	Buhlebendalo o nyamile.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	u
		m	o	l	e
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>bupi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mabu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>naba</p> </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	duma	dula	pula	mema
		roma	mala	rera	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dula</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pudi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bula</p> </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LA LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 3**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Sekolo sa gago		






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Wena o le sekolong		






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Jabu		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Ben		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 4**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1b**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA	a	a	b	b
		aba	baba	aba	baba
	THALA	Tseleng ya go ya sekolong			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA	a	b	a	aba
		b	a	b	baba
	THALA	Go tshela mmila ge ke eya sekolong			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA				
		lala	ala	bala	
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago. Ngwala /l/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>				
		bala	ala	lala	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago.</p>			
					
		bala	lala		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	e	e	e	e
		ela	bela	lela	bea
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala modumo wa /e/ ka fase ga seswantšho</p>			
					
		e	e		



## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	e	e	e
		ela	lela	bela
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>bea</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lela</p> </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	l	e	l
		bala	ela	bela
	THALA	Olwethu		






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	e	l	e
		lala	lela	ala
	THALA	Olwethu o sekolong		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	b	e	l	a
		bela	bala	lela	ala
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bela         </div> <div style="text-align: center;">  bala         </div> <div style="text-align: center;">  lela         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	l	e	l	a
		ela	ala	lala	leba
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ela         </div> <div style="text-align: center;">  lala         </div> </div>			




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 5**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		bela	lela	bala	ala
	<b>THALA</b>	Ke bomang ka lapeng leabo(mma, koko, buti le nna)			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	l	a	l	a
		l	e	l	a
	<b>THALA</b>	Ke rata go paka khekhe le ba lapa leabo			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	m	m	m
		ema	lema	mema	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	m	m	m
		mela	ema	lema	mema
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /m/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mela</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lema</p> </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	o	o	o	o
		oma	loma	moma	bolela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /o/ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo		
	BITŠA	o	o	o	
		moma	oma	loma	bolela
	THALA	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  moma         </div> <div style="text-align: center;">  bolela         </div> </div>			






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo		
	BITŠA	m	o	m	
		oma	ema	loma	lema
	THALA	Bongi			






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo		
	BITŠA	o	m	o	
		moma	mema	oma	loma
	THALA	Lapa la bo Bongi			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o	
	<b>BITŠA</b>	e		m		a		ema
		o		m		a		oma
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.						
								
				mela				oma




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o	
	<b>BITŠA</b>	l		o		m		a
		l		e		m		a
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.						
								
				loma				lema




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 6**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l
		m	o	moma
	<b>THALA</b>	Ke ya kerekeng le ba lapa lešo.		






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo	
	<b>BITŠA</b>	l	o	m
		l	e	l
	<b>THALA</b>	Motho yo ke mo ratago.		






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo	
	<b>BITŠA</b>	i	i	i
		ima	imela	ila
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala /i/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i         </div> <div style="text-align: center;">  i         </div> </div>		

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	i	i	i	i
		imela	ima	ila	ile
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		imela	ima		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	d	d	d	d
		dila	madi	ledimo	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala /d/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		d	d		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	d	d
		dila	madi	ledimo
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  madi         </div> <div style="text-align: center;">  ledimo         </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	i	d
		dila	ima	madi
	THALA	Bongi		






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	i	d	i
		ile	ledimo	ima
	THALA	Lapa la bo Bongi		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	i	m	a	ima		
		i	l	e	ile		
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.					
							
		madi			ima		




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	d	i	d	i		
		ledimo	ila	dila	a		
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.					
							
		imela			ledimo		




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 7**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	d	i	o	m
		l	e	b	a
	<b>THALA</b>	Mošemane a raga kgwele			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	m	a	d	i
		b	e	l	a
	<b>THALA</b>	Mosetsana a foša kgwele			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	u	u	u
		dula	bula	mabu	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	u	u	u
		dula	bula	mabu	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		dula	bula		




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	p	p	p	p
		pula	pelo	pudi	bupi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /p/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		p	p		




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	p	p	p
		pelo	pudi	pula
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>		
				
		pelo	pudi	







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	p	u
		pula	dula	bupi
	<b>THALA</b>	Karabo, Tshepo le Cathy ba kwa go fiša.		

## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	p	u
		dula	bula	pelo
	<b>THALA</b>	Karabo o a rutha		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	p	u	p	u
		pula	bupi	pudi	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bupi         </div> <div style="text-align: center;">  dula         </div> <div style="text-align: center;">  pudi         </div> </div>			



## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	u	p
		pula	dula	duma	pelo
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  pula         </div> <div style="text-align: center;">  pelo         </div> <div style="text-align: center;">  mabu         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 8**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	d	i
		duma	bula	bea	lela
	<b>THALA</b>	Bana ba fofa kgati			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	dila	madi	bolela	moma
		mela	duma	ela	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o a kitima			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	r	r	r
		rema	rera	roma	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /r/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	r	r	r
		rema	rera	roma	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		iri	rema		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	n	n	n	n
		nama	naba	nela	bana
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala /n / ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		n	n		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	n	n	n
		naba	nela	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	naba	rera
	THALA	dirurubele		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	nama	iri
	THALA	dinonyana		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle	
	BITŠA	r	e	m	a
		nama	naba	iri	roma
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  rera         </div> <div style="text-align: center;">  bana         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle	
	BITŠA	r	o	m	a
		naba	nama	iri	rera
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> <div style="text-align: center;">  rema         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 9**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	o
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	Mošemane o a myemyela			








**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	aba	ela	ema	oma
		dula	pula	rema	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o nyamile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	bala	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	baba	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>   <p>aba</p>   <p>baba</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	m	o	i	d
		ema	oma	imela	pudi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ goba /o/ ka fase ga seswantšho.</p>  <p>m</p>  <p>o</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	o	m	d	i
		oma	madi	dila	ila
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ema</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>loma</p> </div> </div>			



## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	a	b	m	o
		aba	baba	ema	oma
	THALA	Dan			







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	m	o	a	b
		lema	moma	aba	baba
	THALA	Morutiši wa Dan.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		bela	madi	bolela	




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	bea	lela	oma	mema
		moma	mala	dila	ila
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		mema	oma	lala	




**ETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 10**


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	l	n	p	o
		m	o	d	i
	THALA	Ngwana a tšhogile.			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	bea	lela	moma	bolela
		mema	bolela	mala	loma
	THALA	Mosetsana a thabile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	u	p	r	n
		dula	pula	rera	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ goba /p/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  u         </div> <div style="text-align: center;">  p         </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	p	u	n	r
		pelo	pula	naba	iri
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.			
					
		pelo	bula		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	p	u	n	r
		pudi	bupi	nama	bana
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /n/ goba /r/ka fase ga seswantšho.			
					
		n	r		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	n	r	p	u
		naba	roma	pula	dula
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		bana		iri	

## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pudi	mabu	rera	rema
	THALA	Buhlebendalo			







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pula	bula	rema	naba
	THALA	Buhlebendalo o nyamile.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	u
		m	o	l	e
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>bupi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mabu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>naba</p> </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	duma	dula	pula	mema
		roma	mala	rera	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dula</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pudi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bula</p> </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LA LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 3**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Sekolo sa gago		






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Wena o le sekolong		






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p>		
				
		a	a	




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p>		
				
		b	b	




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b         </div> <div style="text-align: center;">  b         </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Jabu		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Ben		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 4**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1b**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	b
		aba	baba	aba
	<b>THALA</b>	Tseleng ya go ya sekolong		






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	b	a
		b	a	b
	<b>THALA</b>	Go tshela mmila ge ke eya sekolong		






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
		lala	ala	bala
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago. Ngwala /l/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>				
		bala	ala	lala	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago.</p>			
					
		bala		lala	

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	e	e	e	e
		ela	bela	lela	bea
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala modumo wa /e/ ka fase ga seswantšho</p>			
					
		e		e	



## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	e	e	e
		ela	lela	bela
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>bea</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lela</p> </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	l	e	l
		bala	ela	bela
	THALA	Olwethu		






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	e	l	e
		lala	lela	ala
	THALA	Olwethu o sekolong		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	b	e	l	a
		bela	bala	lela	ala
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bela         </div> <div style="text-align: center;">  bala         </div> <div style="text-align: center;">  lela         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	l	e	l	a
		ela	ala	lala	leba
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ela         </div> <div style="text-align: center;">  lala         </div> </div>			




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 5**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		bela	lela	bala	ala
	<b>THALA</b>	Ke bomang ka lapeng leabo(mma, koko, buti le nna)			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	l	a	l	a
		l	e	l	a
	<b>THALA</b>	Ke rata go paka khekhe le ba lapa leabo			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	m	m	m
		ema	lema	mema	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	m	m	m
		mela	ema	lema	mema
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /m/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mela</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lema</p> </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	o	o	o	o
		oma	loma	moma	bolela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /o/ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo		
	BITŠA	o	o	o	
		moma	oma	loma	bolela
	THALA	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  moma         </div> <div style="text-align: center;">  bolela         </div> </div>			






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo		
	BITŠA	m	o	m	
		oma	ema	loma	lema
	THALA	Bongi			






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo		
	BITŠA	o	m	o	
		moma	mema	oma	loma
	THALA	Lapa la bo Bongi			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o	
	<b>BITŠA</b>	e		m		a		ema
		o		m		a		oma
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.						
								
								mela oma




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o	
	<b>BITŠA</b>	l		o		m		a
		l		e		m		a
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.						
								
								loma lema




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 6**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		m	o	moma	lema
	<b>THALA</b>	Ke ya kerekeng le ba lapa lešo.			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	l	o	m	a
		l	e	l	a
	<b>THALA</b>	Motho yo ke mo ratago.			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	i	i	i	i
		ima	imela	ila	ile
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala /i/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i         </div> <div style="text-align: center;">  i         </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	i	i	i	i
		imela	ima	ila	ile
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		imela	ima		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	d	d	d	d
		dila	madi	ledimo	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala /d/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		d	d		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	d	d
		dila	madi	ledimo
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>madi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ledimo</p> </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	i	d
		dila	ima	madi
	THALA	Bongi		






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	i	d	i
		ile	ledimo	ima
	THALA	Lapa la bo Bongi		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	i	m	a	ima
		i	l	e	ile
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>madi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ima</p> </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	d	i	d	i
		ledimo	ila	dila	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>imela</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ledimo</p> </div> </div>			




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 7**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	d	i	o	m
		l	e	b	a
	<b>THALA</b>	Mošemane a raga kgwele			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	m	a	d	i
		b	e	l	a
	<b>THALA</b>	Mosetsana a foša kgwele			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	u	u	u
		dula	bula	mabu	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	u	u	u
		dula	bula	mabu	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		dula	bula		




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	p	p	p	p
		pula	pelo	pudi	bupi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /p/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		p	p		




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	p	p	p
		pelo	pudi	pula
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>		
				
		pelo	pudi	







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	p	u
		pula	dula	bupi
	<b>THALA</b>	Karabo, Tshepo le Cathy ba kwa go fiša.		

## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	p	u
		dula	bula	pelo
	<b>THALA</b>	Karabo o a rutha		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	p	u	p	u
		pula	bupi	pudi	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bupi         </div> <div style="text-align: center;">  dula         </div> <div style="text-align: center;">  pudi         </div> </div>			



## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	u	p
		pula	dula	duma	pelo
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  pula         </div> <div style="text-align: center;">  pelo         </div> <div style="text-align: center;">  mabu         </div> </div>			


**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 8**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	d	i
		duma	bula	bea	lela
	<b>THALA</b>	Bana ba fofa kgati			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	dila	madi	bolela	moma
		mela	duma	ela	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o a kitima			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	r	r	r
		rema	rera	roma	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /r/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	r	r	r
		rema	rera	roma	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		iri	rema		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	n	n	n	n
		nama	naba	nela	bana
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala /n / ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		n	n		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	n	n	n
		naba	nela	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	naba	rera
	THALA	dirurubele		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	nama	iri
	THALA	dinonyana		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle	
	BITŠA	r	e	m	a
		nama	naba	iri	roma
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  rera         </div> <div style="text-align: center;">  bana         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle	
	BITŠA	r	o	m	a
		naba	nama	iri	rera
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> <div style="text-align: center;">  rema         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 9**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	o
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	Mošemane o a myemyela			








**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	aba	ela	ema	oma
		dula	pula	rema	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o nyamile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	bala	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  b         </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	baba	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>   <p>aba</p>   <p>baba</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	m	o	i	d
		ema	oma	imela	pudi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ goba /o/ ka fase ga seswantšho.</p>  <p>m</p>  <p>o</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	o	m	d	i
		oma	madi	dila	ila
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ema</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>loma</p> </div> </div>			

## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	a	b	m	o
		aba	baba	ema	oma
	THALA	Dan			







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	m	o	a	b
		lema	moma	aba	baba
	THALA	Morutiši wa Dan.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		bela	madi	bolela	




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	bea	lela	oma	mema
		moma	mala	dila	ila
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		mema	oma	lala	




**ETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 10**

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	l	n	p	o
		m	o	d	i
	THALA	Ngwana a tšhogile.			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	bea	lela	moma	bolela
		mema	bolela	mala	loma
	THALA	Mosetsana a thabile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	u	p	r	n
		dula	pula	rera	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ goba /p/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  u         </div> <div style="text-align: center;">  p         </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	p	u	n	r
		pelo	pula	naba	iri
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.			
					
		pelo	bula		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	p	u	n	r
		pudi	bupi	nama	bana
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /n/ goba /r/ka fase ga seswantšho.			
					
		n	r		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	n	r	p	u
		naba	roma	pula	dula
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		bana		iri	

## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pudi	mabu	rera	rema
	THALA	Buhlebendalo			







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pula	bula	rema	naba
	THALA	Buhlebendalo o nyamile.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	u
		m	o	l	e
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bupi         </div> <div style="text-align: center;">  mabu         </div> <div style="text-align: center;">  naba         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	duma	dula	pula	mema
		roma	mala	rera	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  dula         </div> <div style="text-align: center;">  pudi         </div> <div style="text-align: center;">  bula         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LA LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 3**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Sekolo sa gago		






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Wena o le sekolong		






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p>		
				
		a	a	




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p>		
				
		b	b	




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Jabu		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Ben		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 4**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1b**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA	a	a	b	b
		aba	baba	aba	baba
	THALA	Tseleng ya go ya sekolong			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA	a	b	a	aba
		b	a	b	baba
	THALA	Go tshela mmila ge ke eya sekolong			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA				
		lala	ala	bala	
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago. Ngwala /l/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>				
		bala	ala	lala	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago.</p>			
					
		bala	lala		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	e	e	e	e
		ela	bela	lela	bea
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala modumo wa /e/ ka fase ga seswantšho</p>			
					
		e	e		



## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	e	e	e
		ela	lela	bela
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>bea</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lela</p> </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA	l	e	l	e
		bala	ela	bela	ala
	THALA	Olwethu			






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA	e	l	e	l
		lala	lela	ala	bela
	THALA	Olwethu o sekolong			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	b	e	l	a
		bela	bala	lela	ala
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bela         </div> <div style="text-align: center;">  bala         </div> <div style="text-align: center;">  lela         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	l	e	l	a
		ela	ala	lala	leba
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ela         </div> <div style="text-align: center;">  lala         </div> </div>			




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 5**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		bela	lela	bala	ala
	<b>THALA</b>	Ke bomang ka lapeng leabo(mma, koko, buti le nna)			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	l	a	l	a
		l	e	l	a
	<b>THALA</b>	Ke rata go paka khekhe le ba lapa leabo			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	m	m	m
		ema	lema	mema	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	m	m	m
		mela	ema	lema	mema
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /m/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mela</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lema</p> </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	o	o	o	o
		oma	loma	moma	bolela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /o/ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo	
	<b>BITŠA</b>	o	o	o
		moma	oma	loma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  moma         </div> <div style="text-align: center;">  bolela         </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo	
	<b>BITŠA</b>	m	o	m
		oma	ema	loma
	<b>THALA</b>	Bongi		






## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo	
	<b>BITŠA</b>	o	m	o
		moma	mema	loma
	<b>THALA</b>	Lapa la bo Bongi		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o	
	<b>BITŠA</b>	e		m		a		ema
		o		m		a		oma
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.						
								




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o	
	<b>BITŠA</b>	l		o		m		a
		l		e		m		a
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.						
								




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 6**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e		
		m	o	m	a	l	e
	<b>THALA</b>	Ke ya kerekeng le ba lapa lešo.					






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	l	o	m	a		
		l	e	l	a		
	<b>THALA</b>	Motho yo ke mo ratago.					






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	i	i	i	i		
		ima	imela	ila	ile		
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala /i/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i         </div> <div style="text-align: center;">  i         </div> </div>					

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	i	i	i	i
		imela	ima	ila	ile
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		imela	ima		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	d	d	d	d
		dila	madi	ledimo	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala /d/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		d	d		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	d	d
		dila	madi	ledimo
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>madi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ledimo</p> </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	i	d
		dila	ima	madi
	THALA	Bongi		






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	i	d	i
		ile	ledimo	ima
	THALA	Lapa la bo Bongi		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	lešo	
	<b>BITŠA</b>	i	m	a	ima
		i	l	e	ile
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.			
					
		madi		ima	




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	lešo	
	<b>BITŠA</b>	d	i	d	i
		ledimo	ila	dila	a
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.			
					
		imela		ledimo	




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 7**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	d	i	o	m
		l	e	b	a
	<b>THALA</b>	Mošemane a raga kgwele			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	m	a	d	i
		b	e	l	a
	<b>THALA</b>	Mosetsana a foša kgwele			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	u	u	u
		dula	bula	mabu	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	u	u	u
		dula	bula	mabu	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		dula	bula		




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	p	p	p	p
		pula	pelo	pudi	bupi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /p/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		p	p		




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	p	p	p
		pelo	pudi	pula
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>		
				
		pelo	pudi	







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	p	u
		pula	dula	bupi
	<b>THALA</b>	Karabo, Tshepo le Cathy ba kwa go fiša.		



## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	p	u
		dula	bula	pelo
	<b>THALA</b>	Karabo o a rutha		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	p	u	p	u
		pula	bupi	pudi	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bupi         </div> <div style="text-align: center;">  dula         </div> <div style="text-align: center;">  pudi         </div> </div>			



## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	u	p
		pula	dula	duma	pelo
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  pula         </div> <div style="text-align: center;">  pelo         </div> <div style="text-align: center;">  mabu         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 8**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	d	i
		duma	bula	bea	lela
	<b>THALA</b>	Bana ba fofa kgati			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	dila	madi	bolela	moma
		mela	duma	ela	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o a kitima			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	r	r	r
		rema	rera	roma	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /r/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	r	r	r
		rema	rera	roma	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		iri	rema		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	n	n	n	n
		nama	naba	nela	bana
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala /n / ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		n	n		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	n	n	n
		naba	nela	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	naba	rera
	THALA	dirurubele		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	nama	iri
	THALA	dinonyana		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle	
	BITŠA	r	e	m	a
		nama	naba	iri	roma
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  rera         </div> <div style="text-align: center;">  bana         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle	
	BITŠA	r	o	m	a
		naba	nama	iri	rera
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> <div style="text-align: center;">  rema         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 9**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	o
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	Mošemane o a myemyela			








**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	aba	ela	ema	oma
		dula	pula	rema	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o nyamile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	bala	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  b         </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	baba	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>   <p>aba</p>   <p>baba</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	m	o	i	d
		ema	oma	imela	pudi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ goba /o/ ka fase ga seswantšho.</p>  <p>m</p>  <p>o</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	o	m	d	i
		oma	madi	dila	ila
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ema</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>loma</p> </div> </div>			



## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	a	b	m	o
		aba	baba	ema	oma
	THALA	Dan			







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	m	o	a	b
		lema	moma	aba	baba
	THALA	Morutiši wa Dan.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		bela	madi	bolela	




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	bea	lela	oma	mema
		moma	mala	dila	ila
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		mema	oma	lala	




**ETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 10**


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	l	n	p	o
		m	o	d	i
	THALA	Ngwana a tšhogile.			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	bea	lela	moma	bolela
		mema	bolela	mala	loma
	THALA	Mosetsana a thabile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	u	p	r	n
		dula	pula	rera	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ goba /p/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  u         </div> <div style="text-align: center;">  p         </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	p	u	n	r
		pelo	pula	naba	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		pelo	bula		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	p	u	n	r
		pudi	bupi	nama	bana
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /n/ goba /r/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		n	r		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	n	r	p	u
		naba	roma	pula	dula
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>bana</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>iri</p> </div> </div>			

## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pudi	mabu	rera	rema
	THALA	Buhlebendalo			







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pula	bula	rema	naba
	THALA	Buhlebendalo o nyamile.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	u
		m	o	l	e
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bupi         </div> <div style="text-align: center;">  mabu         </div> <div style="text-align: center;">  naba         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	duma	dula	pula	mema
		roma	mala	rera	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  dula         </div> <div style="text-align: center;">  pudi         </div> <div style="text-align: center;">  bula         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LA LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 3**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Sekolo sa gago		






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Wena o le sekolong		






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b         </div> <div style="text-align: center;">  b         </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Jabu		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Ben		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 4**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1b**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	b
		aba	baba	aba
	<b>THALA</b>	Tseleng ya go ya sekolong		






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	b	a
		b	a	b
	<b>THALA</b>	Go tshela mmila ge ke eya sekolong		






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
		lala	ala	bala
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago. Ngwala /l/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>				
		bala	ala	lala	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago.</p>			
					
		bala	lala		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	e	e	e	e
		ela	bela	lela	bea
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala modumo wa /e/ ka fase ga seswantšho</p>			
					
		e	e		



## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	e	e	e
		ela	lela	bela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>bea</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lela</p> </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	l	e	l
		bala	ela	bela
	<b>THALA</b>	Olwethu		






## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	e	l	e
		lala	lela	ala
	<b>THALA</b>	Olwethu o sekolong		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	b	e	l	a
		bela	bala	lela	ala
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bela         </div> <div style="text-align: center;">  bala         </div> <div style="text-align: center;">  lela         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	l	e	l	a
		ela	ala	lala	leba
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ela         </div> <div style="text-align: center;">  lala         </div> </div>			




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 5**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l
		bela	lela	bala
	<b>THALA</b>	Ke bomang ka lapeng leabo(mma, koko, buti le nna)		






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo	
	<b>BITŠA</b>	l	a	l
		l	e	l
	<b>THALA</b>	Ke rata go paka khekhe le ba lapa leabo		






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo	
	<b>BITŠA</b>	m	m	m
		ema	lema	mema
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	m	m	m
		mela	ema	lema	mema
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /m/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mela</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lema</p> </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	o	o	o	o
		oma	loma	moma	bolela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /o/ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	o	o	o	
		moma	oma	loma	bolela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  moma         </div> <div style="text-align: center;">  bolela         </div> </div>			






## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	o	m	
		oma	ema	loma	lema
	<b>THALA</b>	Bongi			






## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	o	m	o	
		moma	mema	oma	loma
	<b>THALA</b>	Lapa la bo Bongi			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o	
	<b>BITŠA</b>	e		m		a		ema
		o		m		a		oma
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.						
								
								mela oma




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o	
	<b>BITŠA</b>	l		o		m		a
		l		e		m		a
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.						
								
								loma lema




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 6**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e		
		m	o	m	a	l	e
	<b>THALA</b>	Ke ya kerekeng le ba lapa lešo.					






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	l	o	m	a		
		l	e	l	a		
	<b>THALA</b>	Motho yo ke mo ratago.					






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	i	i	i	i		
		ima	imela	ila	ile		
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala /i/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i         </div> <div style="text-align: center;">  i         </div> </div>					

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	i	i	i	i
		imela	ima	ila	ile
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		imela	ima		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	d	d	d	d
		dila	madi	ledimo	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala /d/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		d	d		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	d	d
		dila	madi	ledimo
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>madi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ledimo</p> </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	i	d
		dila	ima	madi
	THALA	Bongi		






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	i	d	i
		ile	ledimo	ima
	THALA	Lapa la bo Bongi		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	i	m	a	ima
		i	l	e	ile
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>madi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ima</p> </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	d	i	d	i
		ledimo	ila	dila	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>imela</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ledimo</p> </div> </div>			




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 7**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	d	i	o	m
		l	e	b	a
	<b>THALA</b>	Mošemane a raga kgwele			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	m	a	d	i
		b	e	l	a
	<b>THALA</b>	Mosetsana a foša kgwele			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	u	u	u
		dula	bula	mabu	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	u	u
		dula	bula	mabu
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>		
				
		dula	bula	




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	p	p	p
		pula	pelo	pudi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /p/ka fase ga seswantšho.</p>		
				
		p	p	




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	p	p	p
		pelo	pudi	pula
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>		
				
		pelo	pudi	







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	p	u
		pula	dula	bupi
	<b>THALA</b>	Karabo, Tshepo le Cathy ba kwa go fiša.		

## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	p	u
		dula	bula	pelo
	<b>THALA</b>	Karabo o a rutha		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	p	u	p	u
		pula	bupi	pudi	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bupi         </div> <div style="text-align: center;">  dula         </div> <div style="text-align: center;">  pudi         </div> </div>			



## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	u	p
		pula	dula	duma	pelo
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  pula         </div> <div style="text-align: center;">  pelo         </div> <div style="text-align: center;">  mabu         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 8**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	d	i
		duma	bula	bea	lela
	<b>THALA</b>	Bana ba fofa kgati			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	dila	madi	bolela	moma
		mela	duma	ela	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o a kitima			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	r	r	r
		rema	rera	roma	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /r/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	r	r	r
		rema	rera	roma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>		
				
		iri	rema	

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	n	n	n
		nama	naba	nela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala /n / ka fase ga seswantšho.</p>		
				
		n	n	






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	n	n	n
		naba	nela	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	naba	rera
	THALA	dirurubele		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	nama	iri
	THALA	dinonyana		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle	
	BITŠA	r	e	m	a
		nama	naba	iri	roma
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  rera         </div> <div style="text-align: center;">  bana         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle	
	BITŠA	r	o	m	a
		naba	nama	iri	rera
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> <div style="text-align: center;">  rema         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 9**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	o
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	Mošemane o a myemyela			








**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	aba	ela	ema	oma
		dula	pula	rema	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o nyamile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	bala	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  b         </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	baba	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>   <p>aba</p>   <p>baba</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	m	o	i	d
		ema	oma	imela	pudi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ goba /o/ ka fase ga seswantšho.</p>  <p>m</p>  <p>o</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	o	m	d	i
		oma	madi	dila	ila
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ema</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>loma</p> </div> </div>			



## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	a	b	m	o
		aba	baba	ema	oma
	THALA	Dan			







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	m	o	a	b
		lema	moma	aba	baba
	THALA	Morutiši wa Dan.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		bela	madi	bolela	




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	bea	lela	oma	mema
		moma	mala	dila	ila
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		mema	oma	lala	




**ETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 10**


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	l	n	p	o
		m	o	d	i
	THALA	Ngwana a tšhogile.			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	bea	lela	moma	bolela
		mema	bolela	mala	loma
	THALA	Mosetsana a thabile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	u	p	r	n
		dula	pula	rera	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ goba /p/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  u         </div> <div style="text-align: center;">  p         </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	p	u	n	r
		pelo	pula	naba	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		pelo	bula		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	p	u	n	r
		pudi	bupi	nama	bana
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /n/ goba /r/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		n	r		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	n	r	p	u
		naba	roma	pula	dula
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		bana		iri	

## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pudi	mabu	rera	rema
	THALA	Buhlebendalo			







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pula	bula	rema	naba
	THALA	Buhlebendalo o nyamile.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	u
		m	o	l	e
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bupi         </div> <div style="text-align: center;">  mabu         </div> <div style="text-align: center;">  naba         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	duma	dula	pula	mema
		roma	mala	rera	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  dula         </div> <div style="text-align: center;">  pudi         </div> <div style="text-align: center;">  bula         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LA LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 3**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Sekolo sa gago		






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Wena o le sekolong		






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Jabu		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Ben		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 4**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1b**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	a	a	b	b
		aba	baba	aba	baba
	<b>THALA</b>	Tseleng ya go ya sekolong			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	a	b	a	aba
		b	a	b	baba
	<b>THALA</b>	Go tshela mmila ge ke eya sekolong			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>				
		lala	ala	bala	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago. Ngwala /l/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>				
		bala	ala	lala	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago.</p>			
					
		bala		lala	

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	e	e	e	e
		ela	bela	lela	bea
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala modumo wa /e/ ka fase ga seswantšho</p>			
					
		e		e	



## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	e	e	e
		ela	lela	bela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>bea</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lela</p> </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	l	e	l
		bala	ela	bela
	<b>THALA</b>	Olwethu		






## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	e	l	e
		lala	lela	ala
	<b>THALA</b>	Olwethu o sekolong		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	b	e	l	a
		bela	bala	lela	ala
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bela         </div> <div style="text-align: center;">  bala         </div> <div style="text-align: center;">  lela         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	l	e	l	a
		ela	ala	lala	leba
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ela         </div> <div style="text-align: center;">  lala         </div> </div>			




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 5**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	
		bela	lela	bala	ala
	<b>THALA</b>	Ke bomang ka lapeng leabo(mma, koko, buti le nna)			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	l	a	l	
		l	e	l	a
	<b>THALA</b>	Ke rata go paka khekhe le ba lapa leabo			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	m	m	
		ema	lema	mema	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	m	m	m
		mela	ema	lema	mema
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /m/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mela</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lema</p> </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	o	o	o	o
		oma	loma	moma	bolela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /o/ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	o	o	o	
		moma	oma	loma	bolela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               moma         </div> <div style="text-align: center;">               bolela         </div> </div>			






## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	o	m	
		oma	ema	loma	lema
	<b>THALA</b>	Bongi			






## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	o	m	o	
		moma	mema	oma	loma
	<b>THALA</b>	Lapa la bo Bongi			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o	
	<b>BITŠA</b>	e		m		a		ema
		o		m		a		oma
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.						
								
								mela oma




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o	
	<b>BITŠA</b>	l		o		m		a
		l		e		m		a
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.						
								
								loma lema




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 6**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e		
		m	o	m	a	l	e
	<b>THALA</b>	Ke ya kerekeng le ba lapa lešo.					






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	l	o	m	a		
		l	e	l	a		
	<b>THALA</b>	Motho yo ke mo ratago.					






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	i	i	i	i		
		ima	imela	ila	ile		
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala /i/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i         </div> <div style="text-align: center;">  i         </div> </div>					

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	i	i	i	i
		imela	ima	ila	ile
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		imela	ima		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	d	d	d	d
		dila	madi	ledimo	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala /d/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		d	d		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	d	d
		dila	madi	ledimo
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>madi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ledimo</p> </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	i	d
		dila	ima	madi
	THALA	Bongi		






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	i	d	i
		ile	ledimo	ima
	THALA	Lapa la bo Bongi		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	i	m	a	ima		
		i	l	e	ile		
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.					
							
		madi			ima		




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	d	i	d	i		
		ledimo	ila	dila	a		
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.					
							
		imela			ledimo		




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 7**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	d	i	o	m
		l	e	b	a
	<b>THALA</b>	Mošemane a raga kgwele			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	m	a	d	i
		b	e	l	a
	<b>THALA</b>	Mosetsana a foša kgwele			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	u	u	u
		dula	bula	mabu	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	u	u	u
		dula	bula	mabu	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		dula	bula		




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	p	p	p	p
		pula	pelo	pudi	bupi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /p/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		p	p		




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	p	p	p
		pelo	pudi	pula
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>		
				
		pelo	pudi	







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	p	u
		pula	dula	bupi
	<b>THALA</b>	Karabo, Tshepo le Cathy ba kwa go fiša.		

## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	p	u
		dula	bula	pelo
	<b>THALA</b>	Karabo o a rutha		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	p	u	p	u
		pula	bupi	pudi	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bupi         </div> <div style="text-align: center;">  dula         </div> <div style="text-align: center;">  pudi         </div> </div>			



## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	u	p
		pula	dula	duma	pelo
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  pula         </div> <div style="text-align: center;">  pelo         </div> <div style="text-align: center;">  mabu         </div> </div>			


**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 8**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	d	i
		duma	bula	bea	lela
	<b>THALA</b>	Bana ba fofa kgati			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	dila	madi	bolela	moma
		mela	duma	ela	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o a kitima			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	r	r	r
		rema	rera	roma	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /r/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	r	r	r
		rema	rera	roma	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		iri	rema		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	n	n	n	n
		nama	naba	nela	bana
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala /n / ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		n	n		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	n	n	n
		naba	nela	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	naba	rera
	THALA	dirurubele		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	nama	iri
	THALA	dinonyana		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	e	m	a
		nama	naba	iri	roma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  rera         </div> <div style="text-align: center;">  bana         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	o	m	a
		naba	nama	iri	rera
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> <div style="text-align: center;">  rema         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 9**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	o
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	Mošemane o a myemyela			








**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	aba	ela	ema	oma
		dula	pula	rema	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o nyamile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	bala	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  b         </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	baba	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>   <p>aba</p>   <p>baba</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	m	o	i	d
		ema	oma	imela	pudi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ goba /o/ ka fase ga seswantšho.</p>  <p>m</p>  <p>o</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	o	m	d	i
		oma	madi	dila	ila
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ema</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>loma</p> </div> </div>			



## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	a	b	m	o
		aba	baba	ema	oma
	THALA	Dan			







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	m	o	a	b
		lema	moma	aba	baba
	THALA	Morutiši wa Dan.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		bela	madi	bolela	




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	bea	lela	oma	mema
		moma	mala	dila	ila
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		mema	oma	lala	




**ETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 10**


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	l	n	p	o
		m	o	d	i
	THALA	Ngwana a tšhogile.			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	bea	lela	moma	bolela
		mema	bolela	mala	loma
	THALA	Mosetsana a thabile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	u	p	r	n
		dula	pula	rera	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ goba /p/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  u         </div> <div style="text-align: center;">  p         </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	n	r
		pelo	pula	naba	iri
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		pelo	bula		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	n	r
		pudi	bupi	nama	bana
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /n/ goba /r/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		n	r		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	n	r	p	u
		naba	roma	pula	dula
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		bana		iri	




## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pudi	mabu	rera	rema
	THALA	Buhlebendalo			







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pula	bula	rema	naba
	THALA	Buhlebendalo o nyamile.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	u
		m	o	l	e
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bupi         </div> <div style="text-align: center;">  mabu         </div> <div style="text-align: center;">  naba         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	duma	dula	pula	mema
		roma	mala	rera	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  dula         </div> <div style="text-align: center;">  pudi         </div> <div style="text-align: center;">  bula         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LA LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 3**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Sekolo sa gago		






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Wena o le sekolong		






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Jabu		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Ben		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p>		
				
		a	b	b




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p>		
				
		b	b	b




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 4**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1b**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA	a	a	b	b
		aba	baba	aba	baba
	THALA	Tseleng ya go ya sekolong			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA	a	b	a	aba
		b	a	b	baba
	THALA	Go tshela mmila ge ke eya sekolong			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA				
		lala	ala	bala	
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago. Ngwala /l/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>				
		bala	ala	lala	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago.</p>			
					
		bala		lala	

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	e	e	e	e
		ela	bela	lela	bea
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala modumo wa /e/ ka fase ga seswantšho</p>			
					
		e		e	



## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	e	e	e
		ela	lela	bela
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>bea</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lela</p> </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	l	e	l
		bala	ela	bela
	THALA	Olwethu		






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	e	l	e
		lala	lela	ala
	THALA	Olwethu o sekolong		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	b	e	l	a
		bela	bala	lela	ala
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bela         </div> <div style="text-align: center;">  bala         </div> <div style="text-align: center;">  lela         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	l	e	l	a
		ela	ala	lala	leba
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ela         </div> <div style="text-align: center;">  lala         </div> </div>			




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 5**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		bela	lela	bala	ala
	<b>THALA</b>	Ke bomang ka lapeng leabo(mma, koko, buti le nna)			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	l	a	l	a
		l	e	l	a
	<b>THALA</b>	Ke rata go paka khekhe le ba lapa leabo			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	m	m	m
		ema	lema	mema	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	m	m	m
		mela	ema	lema	mema
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /m/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mela</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lema</p> </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	o	o	o	o
		oma	loma	moma	bolela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /o/ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo		
	BITŠA	o	o	o	
		moma	oma	loma	bolela
	THALA	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  moma         </div> <div style="text-align: center;">  bolela         </div> </div>			






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo		
	BITŠA	m	o	m	
		oma	ema	loma	lema
	THALA	Bongi			






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo		
	BITŠA	o	m	o	
		moma	mema	oma	loma
	THALA	Lapa la bo Bongi			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o	
	<b>BITŠA</b>	e		m		a		ema
		o		m		a		oma
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.						
								
				mela				oma




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o	
	<b>BITŠA</b>	l		o		m		a
		l		e		m		a
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.						
								
				loma				lema




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 6**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e		
		m	o	m	o	m	a
	<b>THALA</b>	Ke ya kerekeng le ba lapa lešo.					






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	l	o	m	a		
		l	e	l	a		
	<b>THALA</b>	Motho yo ke mo ratago.					






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	i	i	i	i		
		ima	imela	ila	ile		
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala /i/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i         </div> <div style="text-align: center;">  i         </div> </div>					

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	i	i	i	i
		imela	ima	ila	ile
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		imela	ima		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	d	d	d	d
		dila	madi	ledimo	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala /d/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		d	d		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	d	d
		dila	madi	ledimo
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>madi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ledimo</p> </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	i	d
		dila	ima	madi
	THALA	Bongi		






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	i	d	i
		ile	ledimo	ima
	THALA	Lapa la bo Bongi		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	i	m	a	ima		
		i	l	e	ile		
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.					
							
		madi			ima		




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	d	i	d	i		
		l	e	d	a		
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.					
							
		imela			ledimo		




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 7**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	d	i	o	m
		l	e	b	a
	<b>THALA</b>	Mošemane a raga kgwele			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	m	a	d	i
		b	e	l	a
	<b>THALA</b>	Mosetsana a foša kgwele			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	u	u	u
		dula	bula	mabu	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	u	u	u
		dula	bula	mabu	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		dula	bula		




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	p	p	p	p
		pula	pelo	pudi	bupi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /p/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		p	p		




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	p	p	p
		pelo	pudi	pula
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>		
				
		pelo	pudi	







## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	u	p	u
		pula	dula	bupi
	THALA	Karabo, Tshepo le Cathy ba kwa go fiša.		

## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	u	p	u
		dula	bula	pelo
	THALA	Karabo o a rutha		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	p	u	p	u
		pula	bupi	pudi	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bupi         </div> <div style="text-align: center;">  dula         </div> <div style="text-align: center;">  pudi         </div> </div>			



## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	u	p
		pula	dula	duma	pelo
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  pula         </div> <div style="text-align: center;">  pelo         </div> <div style="text-align: center;">  mabu         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 8**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	d	i
		duma	bula	bea	lela
	<b>THALA</b>	Bana ba fofa kgati			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	dila	madi	bolela	moma
		mela	duma	ela	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o a kitima			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	r	r	r
		rema	rera	roma	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /r/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	r	r	r
		rema	rera	roma	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		iri	rema		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	n	n	n	n
		nama	naba	nela	bana
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala /n / ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		n	n		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	n	n	n
		naba	nela	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	naba	rera
	THALA	dirurubele		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	nama	iri
	THALA	dinonyana		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	e	m	a
		nama	naba	iri	roma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  rera         </div> <div style="text-align: center;">  bana         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	o	m	a
		naba	nama	iri	rera
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> <div style="text-align: center;">  rema         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 9**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	o
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	Mošemane o a myemyela			








**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	aba	ela	ema	oma
		dula	pula	rema	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o nyamile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	bala	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  b         </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	baba	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>   <p>aba</p>   <p>baba</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	m	o	i	d
		ema	oma	imela	pudi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ goba /o/ ka fase ga seswantšho.</p>  <p>m</p>  <p>o</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	o	m	d	i
		oma	madi	dila	ila
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ema</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>loma</p> </div> </div>			



## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	a	b	m	o
		aba	baba	ema	oma
	THALA	Dan			







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	m	o	a	b
		lema	moma	aba	baba
	THALA	Morutiši wa Dan.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		bela	madi	bolela	




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	bea	lela	oma	mema
		moma	mala	dila	ila
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		mema	oma	lala	




**ETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 10**


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	l	n	p	o
		m	o	d	i
	THALA	Ngwana a tšhogile.			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	bea	lela	moma	bolela
		mema	bolela	mala	loma
	THALA	Mosetsana a thabile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	u	p	r	n
		dula	pula	rera	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ goba /p/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  u         </div> <div style="text-align: center;">  p         </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	p	u	n	r
		pelo	pula	naba	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		pelo	bula		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	p	u	n	r
		pudi	bupi	nama	bana
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /n/ goba /r/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		n	r		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	n	r	p	u
		naba	roma	pula	dula
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>bana</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>iri</p> </div> </div>			

## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pudi	mabu	rera	rema
	THALA	Buhlebendalo			







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pula	bula	rema	naba
	THALA	Buhlebendalo o nyamile.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	u
		m	o	l	e
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bupi         </div> <div style="text-align: center;">  mabu         </div> <div style="text-align: center;">  naba         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	duma	dula	pula	mema
		roma	mala	rera	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  dula         </div> <div style="text-align: center;">  pudi         </div> <div style="text-align: center;">  bula         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LA LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 3**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Sekolo sa gago		






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Wena o le sekolong		






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b         </div> <div style="text-align: center;">  b         </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Jabu		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Ben		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 4**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1b**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA	a	a	b	b
		aba	baba	aba	baba
	THALA	Tseleng ya go ya sekolong			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA	a	b	a	aba
		b	a	b	baba
	THALA	Go tshela mmila ge ke eya sekolong			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA				
		lala	ala	bala	
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago. Ngwala /l/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>				
		bala	ala	lala	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago.</p>			
					
		bala		lala	

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	e	e	e	e
		ela	bela	lela	bea
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala modumo wa /e/ ka fase ga seswantšho</p>			
					
		e		e	



## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	e	e	e
		ela	lela	bela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>bea</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lela</p> </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	l	e	l
		bala	ela	bela
	<b>THALA</b>	Olwethu		






## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	e	l	e
		lala	lela	ala
	<b>THALA</b>	Olwethu o sekolong		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	b	e	l	a
		bela	bala	lela	ala
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bela         </div> <div style="text-align: center;">  bala         </div> <div style="text-align: center;">  lela         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	l	e	l	a
		ela	ala	lala	leba
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ela         </div> <div style="text-align: center;">  lala         </div> </div>			




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 5**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	
		bela	lela	bala	ala
	<b>THALA</b>	Ke bomang ka lapeng leabo(mma, koko, buti le nna)			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	l	a	l	
		l	e	l	a
	<b>THALA</b>	Ke rata go paka khekhe le ba lapa leabo			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	m	m	
		ema	lema	mema	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	m	m	m
		mela	ema	lema	mema
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /m/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mela</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lema</p> </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	o	o	o	o
		oma	loma	moma	bolela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /o/ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo		
	BITŠA	o	o	o	
		moma	oma	loma	bolela
	THALA	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  moma         </div> <div style="text-align: center;">  bolela         </div> </div>			






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo		
	BITŠA	m	o	m	
		oma	ema	loma	lema
	THALA	Bongi			






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo		
	BITŠA	o	m	o	
		moma	mema	oma	loma
	THALA	Lapa la bo Bongi			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o	
	<b>BITŠA</b>	e		m		a		ema
		o		m		a		oma
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.						
								
								mela oma




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o	
	<b>BITŠA</b>	l		o		m		a
		l		e		m		a
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.						
								
								loma lema




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 6**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e		
		m	o	m	o	m	a
	<b>THALA</b>	Ke ya kerekeng le ba lapa lešo.					






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	l	o	m	a		
		l	e	l	a		
	<b>THALA</b>	Motho yo ke mo ratago.					






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	i	i	i	i		
		i	m	e	l	a	i
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala /i/ka fase ga seswantšho.					
		 i		 i			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	i	i	i	i
		imela	ima	ila	ile
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		imela	ima		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	d	d	d	d
		dila	madi	ledimo	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala /d/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		d	d		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	d	d
		dila	madi	ledimo
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  madi         </div> <div style="text-align: center;">  ledimo         </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	i	d
		dila	ima	madi
	THALA	Bongi		






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	i	d	i
		ile	ledimo	ima
	THALA	Lapa la bo Bongi		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	
	<b>BITŠA</b>	i		m		a	ima
		i		l		e	ile
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.					
							
		madi			ima		




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	
	<b>BITŠA</b>	d		i		d	i
		ledimo		ila		dila	a
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.					
							
		imela			ledimo		




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 7**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	d	i	o	m
		l	e	b	a
	<b>THALA</b>	Mošemane a raga kgwele			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	m	a	d	i
		b	e	l	a
	<b>THALA</b>	Mosetsana a foša kgwele			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	u	u	u
		dula	bula	mabu	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	u	u	u
		dula	bula	mabu	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		dula	bula		




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	p	p	p	p
		pula	pelo	pudi	bupi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /p/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		p	p		




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	p	p	p
		pelo	pudi	pula
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>		
				
		pelo	pudi	







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	p	u
		pula	dula	bupi
	<b>THALA</b>	Karabo, Tshepo le Cathy ba kwa go fiša.		

## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	p	u
		dula	bula	pelo
	<b>THALA</b>	Karabo o a rutha		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	p	u	p	u
		pula	bupi	pudi	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bupi         </div> <div style="text-align: center;">  dula         </div> <div style="text-align: center;">  pudi         </div> </div>			



## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	u	p
		pula	dula	duma	pelo
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  pula         </div> <div style="text-align: center;">  pelo         </div> <div style="text-align: center;">  mabu         </div> </div>			


**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 8**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	d	i
		duma	bula	bea	lela
	<b>THALA</b>	Bana ba fofa kgati			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	dila	madi	bolela	moma
		mela	duma	ela	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o a kitima			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	r	r	r
		rema	rera	roma	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /r/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	r	r	r
		rema	rera	roma	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		iri	rema		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	n	n	n	n
		nama	naba	nela	bana
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala /n / ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		n	n		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	n	n	n
		naba	nela	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	naba	rera
	THALA	dirurubele		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	nama	iri
	THALA	dinonyana		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle	
	BITŠA	r	e	m	a
		nama	naba	iri	roma
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  rera         </div> <div style="text-align: center;">  bana         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle	
	BITŠA	r	o	m	a
		naba	nama	iri	rera
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> <div style="text-align: center;">  rema         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 9**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	o
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	Mošemane o a myemyela			








**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	aba	ela	ema	oma
		dula	pula	rema	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o nyamile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	bala	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  b         </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	baba	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>   <p>aba</p>   <p>baba</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	m	o	i	d
		ema	oma	imela	pudi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ goba /o/ ka fase ga seswantšho.</p>  <p>m</p>  <p>o</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	o	m	d	i
		oma	madi	dila	ila
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ema</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>loma</p> </div> </div>			



## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	a	b	m	o
		aba	baba	ema	oma
	THALA	Dan			







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	m	o	a	b
		lema	moma	aba	baba
	THALA	Morutiši wa Dan.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		bela	madi	bolela	




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	bea	lela	oma	mema
		moma	mala	dila	ila
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		mema	oma	lala	




**ETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 10**


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	l	n	p	o
		m	o	d	i
	THALA	Ngwana a tšhogile.			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	bea	lela	moma	bolela
		mema	bolela	mala	loma
	THALA	Mosetsana a thabile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	u	p	r	n
		dula	pula	rera	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ goba /p/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  u         </div> <div style="text-align: center;">  p         </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	p	u	n	r
		pelo	pula	naba	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		pelo	bula		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	p	u	n	r
		pudi	bupi	nama	bana
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /n/ goba /r/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		n	r		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	n	r	p	u
		naba	roma	pula	dula
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		bana		iri	

## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pudi	mabu	rera	rema
	THALA	Buhlebendalo			







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pula	bula	rema	naba
	THALA	Buhlebendalo o nyamile.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	u
		m	o	l	e
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>bupi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mabu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>naba</p> </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	duma	dula	pula	mema
		roma	mala	rera	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dula</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pudi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bula</p> </div> </div>			




**LETLAKALATŠHOMO LA LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 3**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Sekolo sa gago		






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Wena o le sekolong		






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Jabu		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Ben		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 4**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1b**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA	a	a	b	b
		aba	baba	aba	baba
	THALA	Tseleng ya go ya sekolong			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA	a	b	a	aba
		b	a	b	baba
	THALA	Go tshela mmila ge ke eya sekolong			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA				
		lala	ala	bala	
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago. Ngwala /l/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>				
		bala	ala	lala	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago.</p>			
					
		bala		lala	

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	e	e	e	e
		ela	bela	lela	bea
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala modumo wa /e/ ka fase ga seswantšho</p>			
					
		e		e	



## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	e	e	e
		ela	lela	bela
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>bea</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lela</p> </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA	l	e	l	e
		bala	ela	bela	ala
	THALA	Olwethu			






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA	e	l	e	l
		lala	lela	ala	bela
	THALA	Olwethu o sekolong			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	b	e	l	a
		bela	bala	lela	ala
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bela         </div> <div style="text-align: center;">  bala         </div> <div style="text-align: center;">  lela         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	l	e	l	a
		ela	ala	lala	leba
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ela         </div> <div style="text-align: center;">  lala         </div> </div>			




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 5**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		bela	lela	bala	ala
	<b>THALA</b>	Ke bomang ka lapeng leabo(mma, koko, buti le nna)			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	l	a	l	a
		l	e	l	a
	<b>THALA</b>	Ke rata go paka khekhe le ba lapa leabo			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	m	m	m
		ema	lema	mema	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	m	m	m
		mela	ema	lema	mema
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /m/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mela</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lema</p> </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	o	o	o	o
		oma	loma	moma	bolela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /o/ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	o	o	o	
		moma	oma	loma	bolela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               moma         </div> <div style="text-align: center;">               bolela         </div> </div>			






## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	o	m	
		oma	ema	loma	lema
	<b>THALA</b>	Bongi			






## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	o	m	o	
		moma	mema	oma	loma
	<b>THALA</b>	Lapa la bo Bongi			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	p	a	l	e	š	o	
	<b>BITŠA</b>	e		m		a				ema
		o		m		a				oma
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.								
										
										mela
										oma




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	p	a	l	e	š	o	
	<b>BITŠA</b>	l		o		m				a
		l		e		m				a
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.								
										
										loma
										lema




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 6**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l
		m	o	moma
	<b>THALA</b>	Ke ya kerekeng le ba lapa lešo.		






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo	
	<b>BITŠA</b>	l	o	m
		l	e	l
	<b>THALA</b>	Motho yo ke mo ratago.		






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo	
	<b>BITŠA</b>	i	i	i
		ima	imela	ila
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala /i/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i         </div> <div style="text-align: center;">  i         </div> </div>		

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	i	i	i	i
		imela	ima	ila	ile
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		imela	ima		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	d	d	d	d
		dila	madi	ledimo	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala /d/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		d	d		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	d	d
		dila	madi	ledimo
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  madi         </div> <div style="text-align: center;">  ledimo         </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	i	d
		dila	ima	madi
	THALA	Bongi		






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	i	d	i
		ile	ledimo	ima
	THALA	Lapa la bo Bongi		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	i		m		a	ima
		i		l		e	ile
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.					
							
		madi			ima		




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	d		i		d	i
		ledimo		ila		dila	a
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.					
							
		imela			ledimo		




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 7**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	d	i	o	m
		l	e	b	a
	<b>THALA</b>	Mošemane a raga kgwele			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	m	a	d	i
		b	e	l	a
	<b>THALA</b>	Mosetsana a foša kgwele			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	u	u	u
		dula	bula	mabu	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	u	u	u
		dula	bula	mabu	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		dula	bula		




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	p	p	p	p
		pula	pelo	pudi	bupi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /p/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		p	p		




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	p	p	p
		pelo	pudi	pula
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>		
				
		pelo	pudi	







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	p	u
		pula	dula	bupi
	<b>THALA</b>	Karabo, Tshepo le Cathy ba kwa go fiša.		

## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	p	u
		dula	bula	pelo
	<b>THALA</b>	Karabo o a rutha		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	p	u	p	u
		pula	bupi	pudi	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bupi         </div> <div style="text-align: center;">  dula         </div> <div style="text-align: center;">  pudi         </div> </div>			



## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	u	p
		pula	dula	duma	pelo
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  pula         </div> <div style="text-align: center;">  pelo         </div> <div style="text-align: center;">  mabu         </div> </div>			


**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 8**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	d	i
		duma	bula	bea	lela
	<b>THALA</b>	Bana ba fofa kgati			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	dila	madi	bolela	moma
		mela	duma	ela	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o a kitima			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	r	r	r
		rema	rera	roma	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /r/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	r	r	r
		rema	rera	roma	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		iri	rema		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	n	n	n	n
		nama	naba	nela	bana
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala /n / ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		n	n		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	n	n	n
		naba	nela	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	naba	rera
	THALA	dirurubele		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	nama	iri
	THALA	dinonyana		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle	
	BITŠA	r	e	m	a
		nama	naba	iri	roma
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  rera         </div> <div style="text-align: center;">  bana         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle	
	BITŠA	r	o	m	a
		naba	nama	iri	rera
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> <div style="text-align: center;">  rema         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 9**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	o
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	Mošemane o a myemyela			








**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	aba	ela	ema	oma
		dula	pula	rema	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o nyamile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	bala	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  b         </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	baba	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>   <p>aba</p>   <p>baba</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	m	o	i	d
		ema	oma	imela	pudi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ goba /o/ ka fase ga seswantšho.</p>  <p>m</p>  <p>o</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	o	m	d	i
		oma	madi	dila	ila
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ema</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>loma</p> </div> </div>			



## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	a	b	m	o
		aba	baba	ema	oma
	THALA	Dan			







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	m	o	a	b
		lema	moma	aba	baba
	THALA	Morutiši wa Dan.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		bela	madi	bolela	




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	bea	lela	oma	mema
		moma	mala	dila	ila
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		mema	oma	lala	




**ETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 10**

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	l	n	p	o
		m	o	d	i
	THALA	Ngwana a tšhogile.			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	bea	lela	moma	bolela
		mema	bolela	mala	loma
	THALA	Mosetsana a thabile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	u	p	r	n
		dula	pula	rera	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ goba /p/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  u         </div> <div style="text-align: center;">  p         </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	p	u	n	r
		pelo	pula	naba	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		pelo	bula		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	p	u	n	r
		pudi	bupi	nama	bana
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /n/ goba /r/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		n	r		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	n	r	p	u
		naba	roma	pula	dula
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		bana		iri	

## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pudi	mabu	rera	rema
	THALA	Buhlebendalo			







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pula	bula	rema	naba
	THALA	Buhlebendalo o nyamile.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	u
		m	o	l	e
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bupi         </div> <div style="text-align: center;">  mabu         </div> <div style="text-align: center;">  naba         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	duma	dula	pula	mema
		roma	mala	rera	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  dula         </div> <div style="text-align: center;">  pudi         </div> <div style="text-align: center;">  bula         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LA LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 3**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Sekolo sa gago		






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Wena o le sekolong		






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p>		
				
		a	a	




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p>		
				
		b	b	




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Jabu		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Ben		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 4**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1b**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	b
		aba	baba	aba
	THALA	Tseleng ya go ya sekolong		






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	b	a
		b	a	b
	THALA	Go tshela mmila ge ke eya sekolong		






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA			
		lala	ala	bala
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago. Ngwala /l/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>				
		bala	ala	lala	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago.</p>			
					
		bala	lala		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	e	e	e	e
		ela	bela	lela	bea
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala modumo wa /e/ ka fase ga seswantšho</p>			
					
		e	e		



## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	e	e	e
		ela	lela	bela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>bea</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lela</p> </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	l	e	l
		bala	ela	bela
	<b>THALA</b>	Olwethu		






## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	e	l	e
		lala	lela	ala
	<b>THALA</b>	Olwethu o sekolong		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	b	e	l	a
		bela	bala	lela	ala
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bela         </div> <div style="text-align: center;">  bala         </div> <div style="text-align: center;">  lela         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	l	e	l	a
		ela	ala	lala	leba
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ela         </div> <div style="text-align: center;">  lala         </div> </div>			




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 5**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		bela	lela	bala	ala
	<b>THALA</b>	Ke bomang ka lapeng leabo(mma, koko, buti le nna)			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	l	a	l	a
		l	e	l	a
	<b>THALA</b>	Ke rata go paka khekhe le ba lapa leabo			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	m	m	m
		ema	lema	mema	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	m	m	m
		mela	ema	lema	mema
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /m/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mela</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lema</p> </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	o	o	o	o
		oma	loma	moma	bolela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /o/ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo		
	BITŠA	o	o	o	
		moma	oma	loma	bolela
	THALA	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  moma         </div> <div style="text-align: center;">  bolela         </div> </div>			






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo		
	BITŠA	m	o	m	
		oma	ema	loma	lema
	THALA	Bongi			






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo		
	BITŠA	o	m	o	
		moma	mema	oma	loma
	THALA	Lapa la bo Bongi			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o	
	<b>BITŠA</b>	e		m		a		ema
		o		m		a		oma
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.						
								
								mela oma




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o	
	<b>BITŠA</b>	l		o		m		a
		l		e		m		a
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.						
								
								loma lema




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 6**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e		
		m	o	m	a	l	e
	<b>THALA</b>	Ke ya kerekeng le ba lapa lešo.					






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	l	o	m	a		
		l	e	l	a		
	<b>THALA</b>	Motho yo ke mo ratago.					






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	i	i	i	i		
		ima	imela	ila	ile		
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala /i/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i         </div> <div style="text-align: center;">  i         </div> </div>					

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	i	i	i	i
		imela	ima	ila	ile
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		imela	ima		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	d	d	d	d
		dila	madi	ledimo	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala /d/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		d	d		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	d	d
		dila	madi	ledimo
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>madi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ledimo</p> </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	i	d
		dila	ima	madi
	THALA	Bongi		






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	i	d	i
		ile	ledimo	ima
	THALA	Lapa la bo Bongi		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	
	<b>BITŠA</b>	i		m		a	ima
		i		l		e	ile
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>					
							
		madi			ima		




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	
	<b>BITŠA</b>	d		i		d	i
		l	e	d	i	m	o
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>					
							
		imela			ledimo		




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 7**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	d	i	o	m
		l	e	b	a
	<b>THALA</b>	Mošemane a raga kgwele			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	m	a	d	i
		b	e	l	a
	<b>THALA</b>	Mosetsana a foša kgwele			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	u	u	u
		dula	bula	mabu	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	u	u
		dula	bula	mabu
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>		
				
		dula	bula	




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	p	p	p
		pula	pelo	pudi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /p/ka fase ga seswantšho.</p>		
				
		p	p	




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	p	p	p
		pelo	pudi	pula
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>		
				
		pelo	pudi	







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	p	u
		pula	dula	bupi
	<b>THALA</b>	Karabo, Tshepo le Cathy ba kwa go fiša.		

## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	p	u
		dula	bula	pelo
	<b>THALA</b>	Karabo o a rutha		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	p	u	p	u
		pula	bupi	pudi	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bupi         </div> <div style="text-align: center;">  dula         </div> <div style="text-align: center;">  pudi         </div> </div>			



## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	u	p
		pula	dula	duma	pelo
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  pula         </div> <div style="text-align: center;">  pelo         </div> <div style="text-align: center;">  mabu         </div> </div>			


**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 8**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	d	i
		duma	bula	bea	lela
	<b>THALA</b>	Bana ba fofa kgati			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	dila	madi	bolela	moma
		mela	duma	ela	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o a kitima			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	r	r	r
		rema	rera	roma	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /r/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle	
	BITŠA	r	r	r	r
		rema	rera	roma	iri
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		iri	rema		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle	
	BITŠA	n	n	n	n
		nama	naba	nela	bana
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala /n / ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		n	n		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	n	n	n
		naba	nela	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	naba	rera
	THALA	dirurubele		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	nama	iri
	THALA	dinonyana		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle	
	BITŠA	r	e	m	a
		nama	naba	iri	roma
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  rera         </div> <div style="text-align: center;">  bana         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle	
	BITŠA	r	o	m	a
		naba	nama	iri	rera
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> <div style="text-align: center;">  rema         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 9**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	o
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	Mošemane o a myemyela			








**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	aba	ela	ema	oma
		dula	pula	rema	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o nyamile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	bala	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	baba	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>   <p>aba</p>   <p>baba</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	m	o	i	d
		ema	oma	imela	pudi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ goba /o/ ka fase ga seswantšho.</p>  <p>m</p>  <p>o</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	o	m	d	i
		oma	madi	dila	ila
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ema</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>loma</p> </div> </div>			



## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	a	b	m	o
		aba	baba	ema	oma
	THALA	Dan			

## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	m	o	a	b
		lema	moma	aba	baba
	THALA	Morutiši wa Dan.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		bela	madi	bolela	




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	bea	lela	oma	mema
		moma	mala	dila	ila
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		mema	oma	lala	




**ETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 10**


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	l	n	p	o
		m	o	d	i
	THALA	Ngwana a tšhogile.			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	bea	lela	moma	bolela
		mema	bolela	mala	loma
	THALA	Mosetsana a thabile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	u	p	r	n
		dula	pula	rera	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ goba /p/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  u         </div> <div style="text-align: center;">  p         </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	p	u	n	r
		pelo	pula	naba	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		pelo	bula		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	p	u	n	r
		pudi	bupi	nama	bana
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /n/ goba /r/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		n	r		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	n	r	p	u
		naba	roma	pula	dula
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		bana		iri	

## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pudi	mabu	rera	rema
	THALA	Buhlebendalo			







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pula	bula	rema	naba
	THALA	Buhlebendalo o nyamile.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	u
		m	o	l	e
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>bupi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mabu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>naba</p> </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	duma	dula	pula	mema
		roma	mala	rera	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dula</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pudi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bula</p> </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LA LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 3**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Sekolo sa gago		






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Wena o le sekolong		






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Jabu		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Ben		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	a	a	a	a
		b	b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p>			
					
		a	b	b	




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	a	a	a	a
		b	b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p>			
					
		b	b	b	




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 4**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1b**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	b
		aba	baba	aba
	THALA	Tseleng ya go ya sekolong		






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	b	a
		b	a	b
	THALA	Go tshela mmila ge ke eya sekolong		






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA			
		lala	ala	bala
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago. Ngwala /l/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>				
		bala	ala	lala	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago.</p>			
					
		bala		lala	

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	e	e	e	e
		ela	bela	lela	bea
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala modumo wa /e/ ka fase ga seswantšho</p>			
					
		e		e	



## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	e	e	e
		ela	lela	bela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>bea</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lela</p> </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	l	e	l
		bala	ela	bela
	<b>THALA</b>	Olwethu		






## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	e	l	e
		lala	lela	ala
	<b>THALA</b>	Olwethu o sekolong		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	b	e	l	a
		bela	bala	lela	ala
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bela         </div> <div style="text-align: center;">  bala         </div> <div style="text-align: center;">  lela         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	l	e	l	a
		ela	ala	lala	leba
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ela         </div> <div style="text-align: center;">  lala         </div> </div>			




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 5**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		bela	lela	bala	ala
	<b>THALA</b>	Ke bomang ka lapeng leabo(mma, koko, buti le nna)			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	l	a	l	a
		l	e	l	a
	<b>THALA</b>	Ke rata go paka khekhe le ba lapa leabo			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	m	m	m
		ema	lema	mema	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	m	m	m
		mela	ema	lema	mema
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /m/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mela</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lema</p> </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	o	o	o	o
		oma	loma	moma	bolela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /o/ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo		
	BITŠA	o	o	o	
		moma	oma	loma	bolela
	THALA	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  moma         </div> <div style="text-align: center;">  bolela         </div> </div>			






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo		
	BITŠA	m	o	m	
		oma	ema	loma	lema
	THALA	Bongi			






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo		
	BITŠA	o	m	o	
		moma	mema	oma	loma
	THALA	Lapa la bo Bongi			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o	
	<b>BITŠA</b>	e		m		a		ema
		o		m		a		oma
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.						
								
				mela				oma




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o	
	<b>BITŠA</b>	l		o		m		a
		l		e		m		a
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.						
								
				loma				lema




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 6**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e		
		m	o	m	a	l	e
	<b>THALA</b>	Ke ya kerekeng le ba lapa lešo.					






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	l	o	m	a		
		l	e	l	a		
	<b>THALA</b>	Motho yo ke mo ratago.					






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	i	i	i	i		
		ima	imela	ila	ile		
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala /i/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i         </div> <div style="text-align: center;">  i         </div> </div>					

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	i	i	i	i
		imela	ima	ila	ile
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		imela	ima		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	d	d	d	d
		dila	madi	ledimo	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala /d/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		d	d		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	d	d
		dila	madi	ledimo
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>madi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ledimo</p> </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	i	d
		dila	ima	madi
	THALA	Bongi		






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	i	d	i
		ile	ledimo	ima
	THALA	Lapa la bo Bongi		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	i	m	a	ima
		i	l	e	ile
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>madi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ima</p> </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	d	i	d	i
		ledimo	ila	dila	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>imela</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ledimo</p> </div> </div>			




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 7**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	d	i	o	m
		l	e	b	a
	<b>THALA</b>	Mošemane a raga kgwele			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	m	a	d	i
		b	e	l	a
	<b>THALA</b>	Mosetsana a foša kgwele			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	u	u	u
		dula	bula	mabu	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	u	u	u
		dula	bula	mabu	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		dula	bula		




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	p	p	p	p
		pula	pelo	pudi	bupi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /p/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		p	p		




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	p	p	p
		pelo	pudi	pula
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>		
				
		pelo	pudi	







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	p	u
		pula	dula	bupi
	<b>THALA</b>	Karabo, Tshepo le Cathy ba kwa go fiša.		

## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	p	u
		dula	bula	pelo
	<b>THALA</b>	Karabo o a rutha		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	p	u	p	u
		pula	bupi	pudi	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bupi         </div> <div style="text-align: center;">  dula         </div> <div style="text-align: center;">  pudi         </div> </div>			



## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	u	p
		pula	dula	duma	pelo
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  pula         </div> <div style="text-align: center;">  pelo         </div> <div style="text-align: center;">  mabu         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 8**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	d	i
		duma	bula	bea	lela
	<b>THALA</b>	Bana ba fofa kgati			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	dila	madi	bolela	moma
		mela	duma	ela	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o a kitima			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	r	r	r
		rema	rera	roma	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /r/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	r	r	r
		rema	rera	roma	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		iri	rema		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	n	n	n	n
		nama	naba	nela	bana
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala /n / ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		n	n		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	n	n	n
		naba	nela	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	naba	rera
	THALA	dirurubele		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	nama	iri
	THALA	dinonyana		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	e	m	a
		nama	naba	iri	roma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  rera         </div> <div style="text-align: center;">  bana         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	o	m	a
		naba	nama	iri	rera
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> <div style="text-align: center;">  rema         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 9**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	o
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	Mošemane o a myemyela			








**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	aba	ela	ema	oma
		dula	pula	rema	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o nyamile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	bala	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	baba	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>   <p>aba</p>   <p>baba</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	m	o	i	d
		ema	oma	imela	pudi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ goba /o/ ka fase ga seswantšho.</p>  <p>m</p>  <p>o</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	o	m	d	i
		oma	madi	dila	ila
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ema</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>loma</p> </div> </div>			



## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	a	b	m	o
		aba	baba	ema	oma
	THALA	Dan			







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	m	o	a	b
		lema	moma	aba	baba
	THALA	Morutiši wa Dan.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		bela	madi	bolela	




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	bea	lela	oma	mema
		moma	mala	dila	ila
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		mema	oma	lala	




**ETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 10**


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	l	n	p	o
		m	o	d	i
	THALA	Ngwana a tšhogile.			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	bea	lela	moma	bolela
		mema	bolela	mala	loma
	THALA	Mosetsana a thabile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	u	p	r	n
		dula	pula	rera	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ goba /p/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  u         </div> <div style="text-align: center;">  p         </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	p	u	n	r
		pelo	pula	naba	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		pelo	bula		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	p	u	n	r
		pudi	bupi	nama	bana
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /n/ goba /r/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		n	r		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	n	r	p	u
		naba	roma	pula	dula
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		bana		iri	

## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pudi	mabu	rera	rema
	THALA	Buhlebendalo			







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pula	bula	rema	naba
	THALA	Buhlebendalo o nyamile.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	u
		m	o	l	e
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bupi         </div> <div style="text-align: center;">  mabu         </div> <div style="text-align: center;">  naba         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	duma	dula	pula	mema
		roma	mala	rera	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  dula         </div> <div style="text-align: center;">  pudi         </div> <div style="text-align: center;">  bula         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LA LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 3**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Sekolo sa gago		






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Wena o le sekolong		






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b         </div> <div style="text-align: center;">  b         </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Jabu		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Ben		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p>		
				
		a	b	b




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p>		
				
		b	b	b




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 4**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1b**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	b
		aba	baba	aba
	<b>THALA</b>	Tseleng ya go ya sekolong		






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	b	a
		b	a	b
	<b>THALA</b>	Go tshela mmila ge ke eya sekolong		






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
		lala	ala	bala
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago. Ngwala /l/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p> </p> </div> <div style="text-align: center;">  <p> </p> </div> </div>		

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>				
		bala	ala	lala	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago.</p>			
					
		bala		lala	

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	e	e	e	e
		ela	bela	lela	bea
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala modumo wa /e/ ka fase ga seswantšho</p>			
					
		e		e	



## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	e	e	e
		ela	lela	bela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>bea</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lela</p> </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	l	e	l
		bala	ela	bela
	<b>THALA</b>	Olwethu		






## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	e	l	e
		lala	lela	ala
	<b>THALA</b>	Olwethu o sekolong		




## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	b	e	l	a
		bela	bala	lela	ala
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bela         </div> <div style="text-align: center;">  bala         </div> <div style="text-align: center;">  lela         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	l	e	l	a
		ela	ala	lala	leba
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ela         </div> <div style="text-align: center;">  lala         </div> </div>			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		bela	lela	bala	ala
	<b>THALA</b>	Ke bomang ka lapeng leabo(mma, koko, buti le nna)			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	l	a	l	a
		l	e	l	a
	<b>THALA</b>	Ke rata go paka khekhe le ba lapa leabo			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	m	m	m
		ema	lema	mema	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	m	m	m
		mela	ema	lema	mema
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /m/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mela</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lema</p> </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	o	o	o	o
		oma	loma	moma	bolela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /o/ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo		
	BITŠA	o	o	o	
		moma	oma	loma	bolela
	THALA	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  moma         </div> <div style="text-align: center;">  bolela         </div> </div>			






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo		
	BITŠA	m	o	m	
		oma	ema	loma	lema
	THALA	Bongi			






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo		
	BITŠA	o	m	o	
		moma	mema	oma	loma
	THALA	Lapa la bo Bongi			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o	
	<b>BITŠA</b>	e		m		a		ema
		o		m		a		oma
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.						
								
				mela				oma




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o	
	<b>BITŠA</b>	l		o		m		a
		l		e		m		a
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.						
								
				loma				lema




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 6**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e		
		m	o	m	a	l	e
	<b>THALA</b>	Ke ya kerekeng le ba lapa lešo.					






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	l	o	m	a		
		l	e	l	a		
	<b>THALA</b>	Motho yo ke mo ratago.					






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	i	i	i	i		
		ima	imela	ila	ile		
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala /i/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i         </div> <div style="text-align: center;">  i         </div> </div>					

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	i	i	i	i
		imela	ima	ila	ile
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		imela	ima		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	d	d	d	d
		dila	madi	ledimo	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala /d/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		d	d		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	d	d
		dila	madi	ledimo
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>madi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ledimo</p> </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	i	d
		dila	ima	madi
	THALA	Bongi		






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	i	d	i
		ile	ledimo	ima
	THALA	Lapa la bo Bongi		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	i	m	a	ima
		i	l	e	ile
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>madi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ima</p> </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	d	i	d	i
		ledimo	ila	dila	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>imela</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ledimo</p> </div> </div>			




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 7**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	d	i	o	m
		l	e	b	a
	<b>THALA</b>	Mošemane a raga kgwele			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	m	a	d	i
		b	e	l	a
	<b>THALA</b>	Mosetsana a foša kgwele			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	u	u	u
		dula	bula	mabu	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	u	u
		dula	bula	mabu
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>		
				
		dula	bula	




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	p	p	p
		pula	pelo	pudi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /p/ka fase ga seswantšho.</p>		
				
		p	p	




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	p	p	p
		pelo	pudi	pula
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>		
				
		pelo	pudi	







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	p	u
		pula	dula	bupi
	<b>THALA</b>	Karabo, Tshepo le Cathy ba kwa go fiša.		

## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	p	u
		dula	bula	pelo
	<b>THALA</b>	Karabo o a rutha		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	p	u	p	u
		pula	bupi	pudi	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bupi         </div> <div style="text-align: center;">  dula         </div> <div style="text-align: center;">  pudi         </div> </div>			



## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	u	p
		pula	dula	duma	pelo
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  pula         </div> <div style="text-align: center;">  pelo         </div> <div style="text-align: center;">  mabu         </div> </div>			


**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 8**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	d	i
		duma	bula	bea	lela
	<b>THALA</b>	Bana ba fofa kgati			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	dila	madi	bolela	moma
		mela	duma	ela	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o a kitima			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	r	r	r
		rema	rera	roma	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /r/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	r	r	r
		rema	rera	roma	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		iri	rema		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	n	n	n	n
		nama	naba	nela	bana
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala /n / ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		n	n		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	n	n	n
		naba	nela	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	naba	rera
	THALA	dirurubele		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	nama	iri
	THALA	dinonyana		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle	
	BITŠA	r	e	m	a
		nama	naba	iri	roma
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  rera         </div> <div style="text-align: center;">  bana         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle	
	BITŠA	r	o	m	a
		naba	nama	iri	rera
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> <div style="text-align: center;">  rema         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 9**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	o
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	Mošemane o a myemyela			








**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	aba	ela	ema	oma
		dula	pula	rema	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o nyamile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	bala	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  b         </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	baba	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>   <p>aba</p>   <p>baba</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	m	o	i	d
		ema	oma	imela	pudi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ goba /o/ ka fase ga seswantšho.</p>  <p>m</p>  <p>o</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	o	m	d	i
		oma	madi	dila	ila
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ema</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>loma</p> </div> </div>			



## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	a	b	m	o
		aba	baba	ema	oma
	THALA	Dan			

## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	m	o	a	b
		lema	moma	aba	baba
	THALA	Morutiši wa Dan.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		bela	madi	bolela	




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	bea	lela	oma	mema
		moma	mala	dila	ila
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		mema	oma	lala	


**ETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 10**

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	l	n	p	o
		m	o	d	i
	THALA	Ngwana a tšhogile.			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	bea	lela	moma	bolela
		mema	bolela	mala	loma
	THALA	Mosetsana a thabile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	u	p	r	n
		dula	pula	rera	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ goba /p/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  u         </div> <div style="text-align: center;">  p         </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	p	u	n	r
		pelo	pula	naba	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		pelo	bula		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	p	u	n	r
		pudi	bupi	nama	bana
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /n/ goba /r/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		n	r		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	n	r	p	u
		naba	roma	pula	dula
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		bana		iri	

## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pudi	mabu	rera	rema
	THALA	Buhlebendalo			







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pula	bula	rema	naba
	THALA	Buhlebendalo o nyamile.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	u
		m	o	l	e
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>bupi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mabu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>naba</p> </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	duma	dula	pula	mema
		roma	mala	rera	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dula</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pudi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bula</p> </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LA LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 3**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Sekolo sa gago		






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Wena o le sekolong		






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Jabu		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Ben		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p>		
				
		a	b	b




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p>		
				
		b	b	b




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 4**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1b**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	b
		aba	baba	aba
	<b>THALA</b>	Tseleng ya go ya sekolong		






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	b	a
		b	a	b
	<b>THALA</b>	Go tshela mmila ge ke eya sekolong		






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	l	l	l
		lala	ala	bala
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago. Ngwala /l/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>				
		bala	ala	lala	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago.</p>			
					
		bala	lala		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	e	e	e	e
		ela	bela	lela	bea
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala modumo wa /e/ ka fase ga seswantšho</p>			
					
		e	e		



## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	e	e	e
		ela	lela	bela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>bea</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lela</p> </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	l	e	l
		bala	ela	bela
	<b>THALA</b>	Olwethu		






## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	e	l	e
		lala	lela	ala
	<b>THALA</b>	Olwethu o sekolong		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	b	e	l	a
		bela	bala	lela	ala
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bela         </div> <div style="text-align: center;">  bala         </div> <div style="text-align: center;">  lela         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	l	e	l	a
		ela	ala	lala	leba
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ela         </div> <div style="text-align: center;">  lala         </div> </div>			




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 5**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l
		bela	lela	bala
	<b>THALA</b>	Ke bomang ka lapeng leabo(mma, koko, buti le nna)		






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo	
	<b>BITŠA</b>	l	a	l
		l	e	l
	<b>THALA</b>	Ke rata go paka khekhe le ba lapa leabo		






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo	
	<b>BITŠA</b>	m	m	m
		ema	lema	mema
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	m	m	m
		mela	ema	lema	mema
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /m/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mela</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lema</p> </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	o	o	o	o
		oma	loma	moma	bolela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /o/ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	o	o	o	
		moma	oma	loma	bolela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  moma         </div> <div style="text-align: center;">  bolela         </div> </div>			






## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	o	m	
		oma	ema	loma	lema
	<b>THALA</b>	Bongi			






## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	o	m	o	
		moma	mema	oma	loma
	<b>THALA</b>	Lapa la bo Bongi			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	e	m	a	ema
		o	m	a	oma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mela</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	l	o	m	a
		l	e	m	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>loma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lema</p> </div> </div>			




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 6**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e		
		m	o	m	a	l	e
	<b>THALA</b>	Ke ya kerekeng le ba lapa lešo.					






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	l	o	m	a		
		l	e	l	a		
	<b>THALA</b>	Motho yo ke mo ratago.					






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	i	i	i	i		
		ima	imela	ila	ile		
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala /i/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i         </div> <div style="text-align: center;">  i         </div> </div>					

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	i	i	i	i
		imela	ima	ila	ile
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		imela	ima		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	d	d	d	d
		dila	madi	ledimo	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala /d/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		d	d		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	d	d
		dila	madi	ledimo
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  madi         </div> <div style="text-align: center;">  ledimo         </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	i	d
		dila	ima	madi
	THALA	Bongi		






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	i	d	i
		ile	ledimo	ima
	THALA	Lapa la bo Bongi		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	i	m	a	ima
		i	l	e	ile
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>madi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ima</p> </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	d	i	d	i
		ledimo	ila	dila	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>imela</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ledimo</p> </div> </div>			




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 7**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	d	i	o	m
		l	e	b	a
	<b>THALA</b>	Mošemane a raga kgwele			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	m	a	d	i
		b	e	l	a
	<b>THALA</b>	Mosetsana a foša kgwele			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	u	u	u
		dula	bula	mabu	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	u	u	u
		dula	bula	mabu	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		dula	bula		




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	p	p	p	p
		pula	pelo	pudi	bupi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /p/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		p	p		




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	p	p	p
		pelo	pudi	pula
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  pelo         </div> <div style="text-align: center;">  pudi         </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	p	u
		pula	dula	bupi
	<b>THALA</b>	Karabo, Tshepo le Cathy ba kwa go fiša.		

## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	p	u
		dula	bula	pelo
	<b>THALA</b>	Karabo o a rutha		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	p	u	p	u
		pula	bupi	pudi	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bupi         </div> <div style="text-align: center;">  dula         </div> <div style="text-align: center;">  pudi         </div> </div>			



## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	u	p
		pula	dula	duma	pelo
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  pula         </div> <div style="text-align: center;">  pelo         </div> <div style="text-align: center;">  mabu         </div> </div>			


**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 8**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	d	i
		duma	bula	bea	lela
	<b>THALA</b>	Bana ba fofa kgati			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	dila	madi	bolela	moma
		mela	duma	ela	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o a kitima			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	r	r	r
		rema	rera	roma	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /r/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	r	r	r
		rema	rera	roma	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		iri	rema		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	n	n	n	n
		nama	naba	nela	bana
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala /n / ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		n	n		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	n	n	n
		naba	nela	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	naba	rera
	THALA	dirurubele		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	nama	iri
	THALA	dinonyana		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle	
	BITŠA	r	e	m	a
		nama	naba	iri	roma
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  rera         </div> <div style="text-align: center;">  bana         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle	
	BITŠA	r	o	m	a
		naba	nama	iri	rera
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> <div style="text-align: center;">  rema         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 9**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	o
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	Mošemane o a myemyela			








**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	aba	ela	ema	oma
		dula	pula	rema	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o nyamile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	bala	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  b         </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	baba	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>   <p>aba</p>   <p>baba</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	m	o	i	d
		ema	oma	imela	pudi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ goba /o/ ka fase ga seswantšho.</p>  <p>m</p>  <p>o</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	o	m	d	i
		oma	madi	dila	ila
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ema</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>loma</p> </div> </div>			



## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	a	b	m	o
		aba	baba	ema	oma
	THALA	Dan			







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	m	o	a	b
		lema	moma	aba	baba
	THALA	Morutiši wa Dan.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		bela	madi	bolela	




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	bea	lela	oma	mema
		moma	mala	dila	ila
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		mema	oma	lala	


**ETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 10**

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	l	n	p	o
		m	o	d	i
	THALA	Ngwana a tšhogile.			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	bea	lela	moma	bolela
		mema	bolela	mala	loma
	THALA	Mosetsana a thabile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	u	p	r	n
		dula	pula	rera	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ goba /p/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  u         </div> <div style="text-align: center;">  p         </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	p	u	n	r
		pelo	pula	naba	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		pelo	bula		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	p	u	n	r
		pudi	bupi	nama	bana
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /n/ goba /r/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		n	r		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	n	r	p	u
		naba	roma	pula	dula
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>bana</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>iri</p> </div> </div>			




## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pudi	mabu	rera	rema
	THALA	Buhlebendalo			







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pula	bula	rema	naba
	THALA	Buhlebendalo o nyamile.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	u
		m	o	l	e
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bupi         </div> <div style="text-align: center;">  mabu         </div> <div style="text-align: center;">  naba         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	duma	dula	pula	mema
		roma	mala	rera	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  dula         </div> <div style="text-align: center;">  pudi         </div> <div style="text-align: center;">  bula         </div> </div>			




**LETLAKALATŠHOMO LA LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 3**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Sekolo sa gago		






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Wena o le sekolong		






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Jabu		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Ben		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 4**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1b**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA	a	a	b	b
		aba	baba	aba	baba
	THALA	Tseleng ya go ya sekolong			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA	a	b	a	aba
		b	a	b	baba
	THALA	Go tshela mmila ge ke eya sekolong			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA				
		lala	ala	bala	
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago. Ngwala /l/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p> </p> </div> <div style="text-align: center;">  <p> </p> </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>				
		bala	ala	lala	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago.</p>			
					
		bala	lala		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	e	e	e	e
		ela	bela	lela	bea
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala modumo wa /e/ ka fase ga seswantšho</p>			
					
		e	e		



## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	e	e	e
		ela	lela	bela
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>bea</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lela</p> </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	l	e	l
		bala	ela	bela
	THALA	Olwethu		






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	e	l	e
		lala	lela	ala
	THALA	Olwethu o sekolong		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	b	e	l	a
		bela	bala	lela	ala
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bela         </div> <div style="text-align: center;">  bala         </div> <div style="text-align: center;">  lela         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	l	e	l	a
		ela	ala	lala	leba
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ela         </div> <div style="text-align: center;">  lala         </div> </div>			




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 5**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		bela	lela	bala	ala
	<b>THALA</b>	Ke bomang ka lapeng leabo(mma, koko, buti le nna)			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	l	a	l	a
		l	e	l	a
	<b>THALA</b>	Ke rata go paka khekhe le ba lapa leabo			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	m	m	m
		ema	lema	mema	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	m	m	m
		mela	ema	lema	mema
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /m/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mela</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lema</p> </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	o	o	o	o
		oma	loma	moma	bolela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /o/ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo		
	BITŠA	o	o	o	
		moma	oma	loma	bolela
	THALA	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  moma         </div> <div style="text-align: center;">  bolela         </div> </div>			






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo		
	BITŠA	m	o	m	
		oma	ema	loma	lema
	THALA	Bongi			






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo		
	BITŠA	o	m	o	
		moma	mema	oma	loma
	THALA	Lapa la bo Bongi			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	e	m	a	ema
		o	m	a	oma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mela</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	l	o	m	a
		l	e	m	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>loma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lema</p> </div> </div>			




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 6**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e		
		m	o	m	o	m	a
	<b>THALA</b>	Ke ya kerekeng le ba lapa lešo.					






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	l	o	m	a		
		l	e	l	a		
	<b>THALA</b>	Motho yo ke mo ratago.					






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	i	i	i	i		
		ima	imela	ila	ile		
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala /i/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i         </div> <div style="text-align: center;">  i         </div> </div>					

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	i	i	i	i
		imela	ima	ila	ile
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		imela	ima		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	d	d	d	d
		dila	madi	ledimo	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala /d/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		d	d		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	d	d
		dila	madi	ledimo
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>madi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ledimo</p> </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	i	d
		dila	ima	madi
	THALA	Bongi		






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	i	d	i
		ile	ledimo	ima
	THALA	Lapa la bo Bongi		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	
	<b>BITŠA</b>	i		m		a	ima
		i		l		e	ile
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.					
							
		madi			ima		




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	
	<b>BITŠA</b>	d		i		d	i
		ledimo		ila		dila	a
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.					
							
		imela			ledimo		




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 7**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	d	i	o	m
		l	e	b	a
	<b>THALA</b>	Mošemane a raga kgwele			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	m	a	d	i
		b	e	l	a
	<b>THALA</b>	Mosetsana a foša kgwele			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	u	u	u
		dula	bula	mabu	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	u	u
		dula	bula	mabu
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>		
				
		dula	bula	




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	p	p	p
		pula	pelo	pudi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /p/ka fase ga seswantšho.</p>		
				
		p	p	




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	p	p	p
		pelo	pudi	pula
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>		
				
		pelo	pudi	







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	p	u
		pula	dula	bupi
	<b>THALA</b>	Karabo, Tshepo le Cathy ba kwa go fiša.		

## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	p	u
		dula	bula	pelo
	<b>THALA</b>	Karabo o a rutha		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	p	u	p	u
		pula	bupi	pudi	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bupi         </div> <div style="text-align: center;">  dula         </div> <div style="text-align: center;">  pudi         </div> </div>			



## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	u	p
		pula	dula	duma	pelo
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  pula         </div> <div style="text-align: center;">  pelo         </div> <div style="text-align: center;">  mabu         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 8**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	d	i
		duma	bula	bea	lela
	<b>THALA</b>	Bana ba fofa kgati			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	dila	madi	bolela	moma
		mela	duma	ela	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o a kitima			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	r	r	r
		rema	rera	roma	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /r/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	r	r	r
		rema	rera	roma	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		iri	rema		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	n	n	n	n
		nama	naba	nela	bana
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala /n / ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		n	n		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	n	n	n
		naba	nela	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	naba	rera
	THALA	dirurubele		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	nama	iri
	THALA	dinonyana		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle	
	BITŠA	r	e	m	a
		nama	naba	iri	roma
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  rera         </div> <div style="text-align: center;">  bana         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle	
	BITŠA	r	o	m	a
		naba	nama	iri	rera
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> <div style="text-align: center;">  rema         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 9**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	o
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	Mošemane o a myemyela			








**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	aba	ela	ema	oma
		dula	pula	rema	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o nyamile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	bala	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	baba	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>   <p>aba</p>   <p>baba</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	m	o	i	d
		ema	oma	imela	pudi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ goba /o/ ka fase ga seswantšho.</p>  <p>m</p>  <p>o</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	o	m	d	i
		oma	madi	dila	ila
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ema</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>loma</p> </div> </div>			



## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	a	b	m	o
		aba	baba	ema	oma
	THALA	Dan			







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	m	o	a	b
		lema	moma	aba	baba
	THALA	Morutiši wa Dan.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		bela	madi	bolela	




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	bea	lela	oma	mema
		moma	mala	dila	ila
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		mema	oma	lala	




**ETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 10**

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	l	n	p	o
		m	o	d	i
	THALA	Ngwana a tšhogile.			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	bea	lela	moma	bolela
		mema	bolela	mala	loma
	THALA	Mosetsana a thabile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	u	p	r	n
		dula	pula	rera	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ goba /p/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  u         </div> <div style="text-align: center;">  p         </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	n	r
		pelo	pula	naba	iri
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		pelo	bula		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	n	r
		pudi	bupi	nama	bana
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /n/ goba /r/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		n	r		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	n	r	p	u
		naba	roma	pula	dula
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		bana		iri	

## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pudi	mabu	rera	rema
	THALA	Buhlebendalo			







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pula	bula	rema	naba
	THALA	Buhlebendalo o nyamile.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	u
		m	o	l	e
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bupi         </div> <div style="text-align: center;">  mabu         </div> <div style="text-align: center;">  naba         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	duma	dula	pula	mema
		roma	mala	rera	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  dula         </div> <div style="text-align: center;">  pudi         </div> <div style="text-align: center;">  bula         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LA LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 3**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Sekolo sa gago		






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>			
	<b>THALA</b>	Wena o le sekolong		






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		a	a	a
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/. Ngwala /a/ ka fase ga seswantšho</p>		
				
		a	a	




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p>		
				
		b	b	




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	<p>Thala o be balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /b/. Ngwala /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b         </div> <div style="text-align: center;">  b         </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Jabu		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	a	a	a
		b	b	b
	THALA	Ben		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong
	<b>BITŠA</b>	a	a	a
		b	b	b
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 4**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1b**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA	a	a	b	b
		aba	baba	aba	baba
	THALA	Tseleng ya go ya sekolong			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA	a	b	a	aba
		b	a	b	baba
	THALA	Go tshela mmila ge ke eya sekolong			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA				
		lala	ala	bala	
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago. Ngwala /l/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>				
		bala	ala	lala	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /l/ ka pukung ya gago.</p>			
					
		bala		lala	

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	e	e	e	e
		ela	bela	lela	bea
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala modumo wa /e/ ka fase ga seswantšho</p>			
					
		e		e	



## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong
	BITŠA	e	e	e
		ela	lela	bela
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /e/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>bea</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lela</p> </div> </div>		







## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA	l	e	l	e
		bala	ela	bela	ala
	THALA	Olwethu			






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	ya	sekolong	
	BITŠA	e	l	e	l
		lala	lela	ala	bela
	THALA	Olwethu o sekolong			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	b	e	l	a
		bela	bala	lela	ala
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bela         </div> <div style="text-align: center;">  bala         </div> <div style="text-align: center;">  lela         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	ya	sekolong	
	<b>BITŠA</b>	l	e	l	a
		ela	ala	lala	leba
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ela         </div> <div style="text-align: center;">  lala         </div> </div>			




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 5**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		bela	lela	bala	ala
	<b>THALA</b>	Ke bomang ka lapeng leabo(mma, koko, buti le nna)			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	l	a	l	a
		l	e	l	a
	<b>THALA</b>	Ke rata go paka khekhe le ba lapa leabo			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	m	m	m
		ema	lema	mema	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	m	m	m
		mela	ema	lema	mema
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /m/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mela</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lema</p> </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	o	o	o	o
		oma	loma	moma	bolela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /o/ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	o	o	o	
		moma	oma	loma	bolela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatabe diswantab /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  moma         </div> <div style="text-align: center;">  bolela         </div> </div>			






## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	m	o	m	
		oma	ema	loma	lema
	<b>THALA</b>	Bongi			






## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	o	m	o	
		moma	mema	oma	loma
	<b>THALA</b>	Lapa la bo Bongi			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	p	a	l	e	š	o	
	<b>BITŠA</b>	e		m		a				ema
		o		m		a				oma
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.								
										
		mela				oma				




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	p	a	l	e	š	o	
	<b>BITŠA</b>	l		o		m				a
		l		e		m				a
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatabe diswantabka pukung ya gago. Ngwala lentabu ka fase ga seswantabho.								
										
		loma				lema				




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 6**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		m	o	moma	lema
	<b>THALA</b>	Ke ya kerekeng le ba lapa lešo.			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	l	o	m	a
		l	e	l	a
	<b>THALA</b>	Motho yo ke mo ratago.			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	i	i	i	i
		ima	imela	ila	ile
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala /i/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i         </div> <div style="text-align: center;">  i         </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	i	i	i	i
		imela	ima	ila	ile
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /i/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		imela	ima		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lapa	lešo		
	<b>BITŠA</b>	d	d	d	d
		dila	madi	ledimo	
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala /d/ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		d	d		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	d	d
		dila	madi	ledimo
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /d/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>madi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ledimo</p> </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	d	i	d
		dila	ima	madi
	THALA	Bongi		






## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	lapa	lešo	
	BITŠA	i	d	i
		ile	ledimo	ima
	THALA	Lapa la bo Bongi		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	i	m	a	ima		
		i	l	e	ile		
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.					
							
		madi			ima		




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	l	a	l	e	š	o
	<b>BITŠA</b>	d	i	d	i		
		ledimo	ila	dila	a		
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.					
							
		imela			ledimo		




**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 7**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	d	i	o	m
		l	e	b	a
	<b>THALA</b>	Mošemane a raga kgwele			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	m	a	d	i
		b	e	l	a
	<b>THALA</b>	Mosetsana a foša kgwele			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	u	u	u
		dula	bula	mabu	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	u	u
		dula	bula	mabu
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>		
				
		dula	bula	




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	p	p	p
		pula	pelo	pudi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /p/ka fase ga seswantšho.</p>		
				
		p	p	




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	p	p	p
		pelo	pudi	pula
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>		
				
		pelo	pudi	







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	p	u
		pula	dula	bupi
	<b>THALA</b>	Karabo, Tshepo le Cathy ba kwa go fiša.		

## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle
	<b>BITŠA</b>	u	p	u
		dula	bula	pelo
	<b>THALA</b>	Karabo o a rutha		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	p	u	p	u
		pula	bupi	pudi	duma
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  bupi         </div> <div style="text-align: center;">  dula         </div> <div style="text-align: center;">  pudi         </div> </div>			



## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	u	p
		pula	dula	duma	pelo
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  pula         </div> <div style="text-align: center;">  pelo         </div> <div style="text-align: center;">  mabu         </div> </div>			


**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE - SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 8**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	u	p	d	i
		duma	bula	bea	lela
	<b>THALA</b>	Bana ba fofa kgati			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	dila	madi	bolela	moma
		mela	duma	ela	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o a kitima			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	r	r	r
		rema	rera	roma	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /r/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	r	r	r	r
		rema	rera	roma	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		iri	rema		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	raloka	ka	ntle	
	<b>BITŠA</b>	n	n	n	n
		nama	naba	nela	bana
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala /n / ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		n	n		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	n	n	n
		naba	nela	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> </div>		






## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	naba	rera
	THALA	dirurubele		







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle
	BITŠA	r	n	r
		rema	nama	iri
	THALA	dinonyana		

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle	
	BITŠA	r	e	m	a
		nama	naba	iri	roma
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  rera         </div> <div style="text-align: center;">  bana         </div> </div>			




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	raloka	ka	ntle	
	BITŠA	r	o	m	a
		naba	nama	iri	rera
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  naba         </div> <div style="text-align: center;">  nama         </div> <div style="text-align: center;">  rema         </div> </div>			

**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 9**






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	o
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	Mošemane o a myemyela			








**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	aba	ela	ema	oma
		dula	pula	rema	imela
	<b>THALA</b>	Mosetsana o nyamile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	bala	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala /a/ goba /b/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  b         </div> </div>			






## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		aba	baba	lala	ela
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /a/ goba /b/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>   <p>aba</p>   <p>baba</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	m	o	i	d
		ema	oma	imela	pudi
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/ goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala /m/ goba /o/ ka fase ga seswantšho.</p>  <p>m</p>  <p>o</p>			




## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	o	m	d	i
		oma	madi	dila	ila
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /m/goba /o/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ema</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>loma</p> </div> </div>			



## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	a	b	m	o
		aba	baba	ema	oma
	THALA	Dan			







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	m	o	a	b
		lema	moma	aba	baba
	THALA	Morutiši wa Dan.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	a	b	l	e
		m	o	d	i
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		bela	madi	bolela	




## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	bea	lela	oma	mema
		moma	mala	dila	ila
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		mema	oma	lala	




**ETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE- SEPEDI  
MPHATO 1 KOTARA 1**

**BEKE 10**


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	l	n	p	o
		m	o	d	i
	THALA	Ngwana a tšhogile.			






**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	bea	lela	moma	bolela
		mema	bolela	mala	loma
	THALA	Mosetsana a thabile			






**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	u	p	r	n
		dula	pula	rera	nama
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala /u/ goba /p/ ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  u         </div> <div style="text-align: center;">  p         </div> </div>			

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2






	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	p	u	n	r
		pelo	pula	naba	iri
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /u/ goba /p/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.			
					
		pelo	bula		

## LABORARO MOŠONGWANA 1




	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	p	u	n	r
		pudi	bupi	nama	bana
	<b>THALA</b>	Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala /n/ goba /r/ka fase ga seswantšho.			
					
		n	r		






## LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	n	r	p	u
		naba	roma	pula	dula
	THALA	<p>Thala o be o balafatše diswantšho tšeo di nago le modumo wa /n/ goba /r/ ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p>			
					
		bana		iri	

## LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pudi	mabu	rera	rema
	THALA	Buhlebendalo			







## LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBELELA O BOLELE	re	nale	maikutlo	
	BITŠA	p	u	r	n
		pula	bula	rema	naba
	THALA	Buhlebendalo o nyamile.			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	r	n	p	u
		m	o	l	e
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>bupi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mabu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>naba</p> </div> </div>			

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	re	nale	maikutlo	
	<b>BITŠA</b>	duma	dula	pula	mema
		roma	mala	rera	iri
	<b>THALA</b>	<p>Thala o be o balafatše diswantšho ka pukung ya gago. Ngwala lentšu ka fase ga seswantšho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dula</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pudi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bula</p> </div> </div>			